



ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE EMPLOYMENT, UNEMPLOYMENT AND WAGE

2023



STATISTIČKI BILTEN
382 STATISTICAL BULLETIN **382**

Sarajevo, 2024.



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalni zavod za statistiku
Institute for Statistics of FBiH

ISSN 1512-5106

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

EMPLOYMENT, UNEMPLOYMENT AND WAGE

2023

STATISTIČKI BILTEN
382 STATISTICAL BULLETIN **382**

Sarajevo, 2024.

Izdavač: Federalni zavod za statistiku, Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo

Publisher: Institute for statistics of FB&H, Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo

Telefon/Phone /Faks: +387 33 20 64 52

Elektronska pošta/E-mail : fedstat@fzs.gov.ba

Internetska stranica/Web site : <http://www.fzs.ba>

Odgovara: Doc. dr. Emir Kremić, direktor

Person responsible: Assist. Prof. Emir Kremić, Director General

**Urednički odbor: Šemso Šurković, Amer Korić, Hidaeta Čolović,
Belmira Hadžiabdić, Sanela Čengić, Dijana Simanić**

*Editorial: Šemso Šurković, Amer Korić, Hidaeta Čolović,
Belmira Hadžiabdić, Sanela Čengić, Dijana Simanić*

Pripremili: Mugdim Hadžalić, Mujesira Salihagić, Samka Avdić

Prepared by: Mugdim Hadžalić, Mujesira Salihagić, Samka Avdić

Molimo korisnike da prilikom korišćenja podataka navedu izvor

Users are kindly requested to state the source

Štampano/Tiskano u 25 primjeraka

Printed in 25 copies

Obavijest daje Odsjek za odnose s javnošću i biblioteka

Information is available at the Department of Public Relations and Library

Telefon/Phone : +387 33 21 50 43

Pretplata publikacija/Subscription : +387 33 21 50 43

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

EMPLOYMENT, UNEMPLOYMENT AND WAGES

PREDGOVOR

Statistički bilten "Zaposlenost, nezaposlenost i plaće" je publikacija Federalnog zavoda za statistiku, koja na sveobuhvatan način prikazuje statističke podatke o zaposlenosti, nezaposlenosti i plaćama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Bilten se sastoji iz četiri dijela:

U prvom dijelu - Zaposleni, objavljeni su podaci o broju zaposlenih osoba u Federaciji BiH u periodu 2019-2023. godine po mjesecima i spolu, te područjima i oblastima Klasifikacije djelatnosti KD BiH 2010.

U drugom dijelu - Nezaposleni, prikazani su podaci o broju nezaposlenih osoba u Federaciji BiH u periodu 2019-2023. godine po mjesecima i spolu, te prema stepenu stručnog obrazovanja i starosnim grupama, stanje decembar.

U trećem dijelu - Plaće, objavljeni su podaci o prosječnim neto i bruto plaćama u Federaciji BiH u periodu 2019-2023. godine po područjima Klasifikacije djelatnosti KD BiH 2010 i mjesecima, kao i nominalni i realni indeksi.

U četvrtom dijelu - Pregled po kantonima i općinama, objavljeni su podaci o broju zaposlenih po kantonima i područjima Klasifikacije djelatnosti KD BiH 2010 i po općinama i spolu u periodu 2019-2023. godine, te neto i bruto plaćama po područjima Klasifikacije djelatnosti KD BiH 2010 i po općinama u periodu 2019-2023. godine.

Izražavamo zahvalnost svima koji su učestvovali u pripremi statističkih podataka koji se publikuju u ovom biltenu.

Federalni zavod za statistiku će biti zahvalan na svim primjedbama i sugestijama koje bi mogle doprinijeti poboljšanju kvaliteta ove publikacije.

U cilju boljeg razumijevanja podataka prezentiranih u ovom Biltenu, korisnike podataka upućujemo na data metodološka objašnjenja.

PREFACE

Statistical bulletin "Employment, unemployment and wages" is a publication of the Institute for Statistics of FBiH which present data on persons in employment, unemployment and wages in Federation of BiH.

The Bulletin is composed of four sections:

In the first section, Employed persons, date on number of employed persons in Federation of BiH for the period 2019-2023 are presented by month and sex and section and division KD BiH 2010.

In the second section, Unemployed persons, data on number of unemployed persons in Federation of BiH for the period 2019-2023 are presented by month and sex, and by level of professional and age group, situation December.

In the third section, Wages, data on average net and gross wages in Federation of BiH for the period 2019-2023 are presented by section KD BiH 2010 and month, as well as nominal and real indices.

In the fourth section, Review by cantons and municipalities, date on number of employed persons in Federation of BiH by cantons and sections KD BiH 2010 and by municipalities and sex for the period 2019-2023 and net and gross wages by sections KD BiH 2010 and wages by municipalities for the period 2019-2023.

We would like to express our thanks to everyone who participated in the preparation of statistical data published in this bulletin.

Institute for Statistics of FBiH will be grateful for any remarks and suggestions which contribute to the improvement of the quality of this publication.

In order to better understand the data presented in this Bulletin, data users are referring to given methodological explanations.

Doc. Dr. Emir Kremić, direktor
Federalnog zavoda za statistiku

Assist. Prof. Emir Kremić, Director general
Institute for Statistics of FBiH

S A D R Ž A J
CONTENS

| | STRANA PAGE |
|--|----------------|
| PREDGOVOR <i>PREFACE</i> | 3 |
| SADRŽAJ <i>CONTENS</i> | 5 |
| METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA <i>NOTES ON METHODOLOGY</i> | 6 |
| 1. ZAPOSLENI <i>EMPLOYED PERSONS</i> | |
| 1.1. Zaposleni u Federaciji BiH po mjesecima <i>Employed persons in Federation of BiH by months</i> | 9 |
| 1.2. Zaposleni u Federaciji BiH po područjima KD BiH 2010 <i>Employed persons by sections KD BiH 2010</i> | 10 |
| 1.3. Zaposleni u Federaciji BiH po područjima i oblastima KD BiH 2010 <i>Employed persons by sections and divisions KD BiH 2010</i> | 11 |
| 2. NEZAPOSLENI <i>UNEMPLOYED PERSONS</i> | |
| 2.1. Nezaposleni u Federaciji BiH po mjesecima <i>Unemployed persons in Federation of BiH by months</i> | 14 |
| 2.2. Nezaposleni u Federaciji BiH prema stepenu stručnog obrazovanja, stanje decembar/prosinac <i>Unemployed persons in Federation of BiH by level of professional, situation December</i> | 15 |
| 2.3. Nezaposleni u Federaciji BiH prema intervalima starosti, stanje decembar/prosinac <i>Unemployed persons in Federation of BiH by age groups, situation December</i> | 15 |
| 3. PLAĆE <i>WAGES</i> | |
| 3.1. Neto plaće u Federaciji BiH po mjesecima <i>Net wages in Federation of BiH by months</i> | 16 |
| 3.2. Bruto plaće u Federaciji BiH po mjesecima <i>Gross wages in Federation of BiH by months</i> | 16 |
| 3.3. Neto plaće u Federaciji BiH po područjima KD BiH 2010 i mjesecima <i>Net wages in Federation of BiH by sections KD BiH 2010 and months</i> | 17 |
| 3.4. Bruto plaće u Federaciji BiH po područjima KD BiH 2010 i mjesecima <i>Gross wages in Federation of BiH by sections KD BiH 2010 and months</i> | 18 |
| 3.5. Nominalni i realni indeksi prosječnih neto plaća u Federaciji BiH <i>Nominal and real indices of average net wage in Federation of BiH</i> | 19 |
| 4. PREGLED PO KANTONIMA I OPĆINAMA <i>REVIEW BY CANTONS AND MUNICIPALITIES</i> | |
| 4.1. Zaposleni po kantonima i područjima KD BiH 2010 <i>Employed persons by cantons and by sections KD BiH 2010</i> | 20 |
| 4.2. Zaposleni u Federaciji BiH po općinama i spolu <i>Employed persons in Federation of BiH by municipalities and sex</i> | 22 |
| 4.3. Neto plaće po kantonima i područjima KD BiH 2010 <i>Net wages by cantons and by sections KD BiH 2010</i> | 27 |
| 4.4. Bruto plaće po kantonima i područjima KD BiH 2010 <i>Gross wages by cantons and by sections KD BiH 2010</i> | 29 |
| 4.5. Neto plaće u Federaciji BiH po općinama <i>Net wages in Federation of BiH by municipalities</i> | 31 |
| 4.6. Bruto plaće u Federaciji BiH po općinama <i>Gross wages in Federation of BiH by municipalities</i> | 33 |

ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE

EMPLOYMENT, UNEMPLOYMENT AND WAGES

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Zaposlenost

Podaci o ukupnom broju zaposlenih osoba u Federaciji BiH, dobiveni su obradom podataka koji su preuzeti iz administrativnog izvora, Porezne uprave Federacije BiH - puni obuhvat.

U broj zaposlenih osoba u FBiH uključeni su zaposleni u pravnim osobama i obrtu i srodnim djelatnostima.

Istraživanjem su obuhvaćene pravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti svih nivoa, ustanove i druge organizacije, po organizaciono teritorijalnom principu na nivou općine, koje posluju na teritoriji Federacije BiH.

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i dužinu radnog vremena.

U ove podatke uključeni su i zaposleni u odbrani, s tim da nisu razvrstani po kantonima.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i srodnim djelatnostima obuhvaćeni su zaposleni i vlasnici kojima je obrt osnovno zanimanje.

Nezaposlenost

Podaci o nezaposlenima preuzimaju se od Federalnog Zavoda za zapošljavanje.

Neto i bruto plaća

Podaci o prosječnoj mjesecnoj isplaćenoj neto i bruto plaći obračunavaju se na osnovu podataka prikupljenih Mjesečnim istraživanjem o plaćama zaposlenih (Rad-1).

Istraživanjem su obuhvaćene pravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti svih nivoa, ustanove i druge organizacije, po organizaciono teritorijalnom principu na nivou općine, koje posluju na teritoriji Federacije BiH, a imaju 10 i više zaposlenih.

Istraživanje o plaćama obuhvaća isplaćene neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos, bez obzira na vrstu radnog odnosa i dužinu radnog vremena.

U obračun nisu uključene plaće pripadnika odbrane, kao ni plaće zaposlenih u obrtu i srodnim djelatnostima.

Definicije

Zaposleni obuhvaćaju zaposlenike u pravnim osobama i obrtu i srodnim djelatnostima i vlasnike obrta i srodne djelatnosti.

Zaposlenici su osobe koje su zasnovale radni odnos sa poslodavcem (pravnom ili fizičkom osobom), bez obzira na vrstu radnog odnosa i dužinu radnog vremena.

NOTES ON METHODOLOGY

Sources and methods of data collection

Employment

Data on the total number of persons in paid employment in the Federation of BiH were obtained by processing data that were taken from the administrative source, the Tax Administration of the Federation of BiH - full coverage.

The number of employees in FBiH includes employees in legal entities and crafts and related activities.

The survey includes legal entities of all types of ownership, government bodies, institutions and other organizations according to the territorial organizational principle at the municipal level, that operate on the territory of the Federation of BiH.

The survey on persons in paid employment in legal entities includes all persons who have signed a work contract, regardless of the type of work contract and whether they work full-time or less than full-time.

This data including employees in defence, but they are not categorized by cantons.

The survey on persons in crafts and related activities includes and employed and owners of craft.

Unemployment

Data on unemployment are obtained from the Federal Employment Institute.

Net and gross wage

Data on average monthly paid off net and gross wages are calculated on the base of the data collected with regular Monthly survey on employee wages (Rad-1).

The survey includes legal entities of all types of ownership, government bodies, institutions and other organisations, according to the territorial organizational principle at the municipal level, that operate on the territory of the Federation of BiH, with 10 or more employees.

The survey on wages covers paid off net and gross wages of persons in payed employment, irrespective of the kind of employment and number of working hours.

It does not include wages of persons employed in the defence and persons employed in crafts and related activities.

Definitions

Employed include employees in legal entities and employees in crafts and related activities and owners of crafts and related activities.

Employees are persons who have signed a contract with an employer (legal entities or owners of craft and trade) for a fixed or an unspecified period of time, irrespective of the type of ownership and of whether they work full- time or less than full- time.

Vlasnik obrta ili srodne djelatnosti je osoba koja je vlastitim sredstvima osnovala obrt ili srodnu djelatnost, u kojoj u svoje ime i za svoj račun sama ili uz pomoć zaposlenika obavlja djelatnost.

Godišnji prosjek broja zaposlenih izračunava se kao aritmetička sredina mjesečnih stanja.

Nezaposlene osobe su osobe bez zaposlenja, sposobne za rad, starosne dobi od 15 do 65 godina, evidentirane u biroima za zapošljavanje.

Neto plaća obuhvaća isplaćenu plaću za obavljeni rad, kao i naknade plaća po osnovu radnog odnosa za: godišnji odmor, plaćeni dopust, državne praznike i neradne dane utvrđene zakonom, bolovanja koja idu na teret poslovnog subjekta, plaćeno odsustvo sa posla, zastoje u poslu bez krivnje zaposlenog.

Neto plaća ne obuhvaća ostala lična primanja kao što su: topli obrok, prevoz, regres, solidarna pomoć, jednokratna novčana pomoć i slično. Ne uključuju se ni primanja po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima, naknade za autorska djela, otpremnine i jubilarne nagrade, ostale beneficije zaposlenih, te naknade za bolovanja koja ne idu na teret poslodavca.

U neto plaću ne ulazi akontacija poreza na dohodak.

Bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata plus zakonom propisana obavezna izdvajanja iz bruto plaće (doprinosi iz bruto plaće i akontacija poreza na dohodak).

Prosječna mjeseca isplaćena neto i bruto plaća po zaposlenom izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih koji su učestvovali u isplataima.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća sa indeksom potrošačkih cijena.

Owners of a craft or related activities are persons who established, with their own means, a craft or related activities where they, in their own name and on their account, perform an activity, alone or with employees.

Annual average of persons in paid employment is calculated as an arithmetic means of monthly data.

Unemployed persons are persons without employment, capable of working, aged 15 to 65, registered in employment bureaus.

Net wage includes wage off a person in employment earned for the work done during regular working hours as well as for annual leave, paid leave, public holidays and day-offs defined by law, sickness which are paid by employer, paid absence from the work, lay-offs and job stops caused against person's will and of no fault of his own.

Net wage does not include other personal income, such as money for the worker's meal, worker's transport, recourse, solidarity aid and one-off financial aid, etc. Payments based on contracts for temporary and occasional jobs, author compensations, severance pays, jubilee benefits, and other benefits to employees are not covered and neither are payments for sick leave that are not paid by the employer.

The net wage does not include advance income tax.

Gross wage includes all kinds of net pays plus contributions from gross wages as prescribed by law and taxes.

Average paid off net and gross wages per person in employment are calculated by dividing the total of pay-offs with the number of persons who participated in that payments.

Nominal indices of net and gross wages are calculated from the data on

Real indices of net and gross wages are calculated by dividing nominal indices of net and gross wages with the consumer price index

Područja djelatnosti KD BIH 2010 Sections of NACE REV.2

| | |
|--|--|
| Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov | A Agriculture, forestry and fishing |
| Vadenje ruda i kamena | B Mining and quarrying |
| Preradivačka industrija | C Manufacturing |
| Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija | D Electricity, gas, steam and air conditioning supply |
| Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša | E Water supply, sewerage, waste management and remediation activities |
| Gradevinarstvo | F Construction |
| Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles |
| Prijevoz i skladištenje | H Transportation and storage |
| Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hoteljerstvo i ugostiteljstvo) | I Accommodation and food service activities |
| Informacije i komunikacije | J Information and communication |
| Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | K Financial and insurance activities |
| Poslovanje nekretninama | L Real estate activities |
| Stručne, naučne i tehničke djelatnosti | M Professional, scientific and technical activities |
| Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | N Administrative and support service activities |
| Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | O Public administration and defence; compulsory social security |
| Obrazovanje | P Education |
| Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite | Q Human health and social work activities |
| Umjetnost, zabava i rekreacija | R Arts, entertainment and recreation |
| Ostale uslužne djelatnosti | S Other service activities |

ZNAKOVI I SKRAĆENICE

- nema pojave
- 1) oznaka za napomenu
- KD BIH 2010 Klasifikacija djelatnosti
- KM konvertibilna marka

SYMBOLS AND ABBREVIATIONS

- no occurrence
- 1) footnote
- KD BIH 2010 Classification of Activities
- KM convertible marks

1. ZAPOSLENI


EMPLOYED PERSONS

1.1. ZAPOSLENI U FEDERACIJI BiH PO MJESECIMA EMPLOYED PERSONS IN FEDERATION OF BIH BY MONTH

| Mjesec | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Month |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|
| | ukupno total | žene women | |
| Ukupno | 531.483 | 222.516 | 520.162 | 218.280 | 525.397 | 222.303 | 535.665 | 232.282 | 541.261 | 238.477 | Total |
| januar | 527.520 | 220.806 | 531.254 | 224.512 | 516.137 | 217.055 | 530.498 | 227.611 | 536.056 | 235.305 | January |
| februar | 523.658 | 218.578 | 530.463 | 224.537 | 517.693 | 218.245 | 531.485 | 228.796 | 537.270 | 236.325 | February |
| mart | 525.401 | 219.452 | 528.102 | 222.885 | 519.334 | 218.738 | 531.868 | 229.505 | 537.099 | 236.634 | March |
| april | 530.466 | 221.845 | 509.451 | 212.285 | 522.139 | 219.813 | 534.914 | 231.431 | 539.516 | 238.013 | April |
| maj | 532.779 | 223.015 | 512.627 | 214.667 | 523.852 | 221.029 | 536.325 | 232.351 | 541.691 | 239.067 | May |
| juni | 533.480 | 223.085 | 518.105 | 217.364 | 526.919 | 222.808 | 538.279 | 233.296 | 543.369 | 239.429 | June |
| juli | 533.391 | 222.152 | 516.690 | 215.501 | 525.292 | 221.148 | 534.839 | 230.993 | 541.078 | 237.379 | July |
| august | 529.357 | 219.879 | 514.087 | 213.599 | 524.009 | 220.355 | 532.253 | 229.392 | 538.302 | 235.380 | August |
| septembar | 534.031 | 224.038 | 519.772 | 217.821 | 531.024 | 225.722 | 539.334 | 235.483 | 544.647 | 240.421 | September |
| oktobar | 536.291 | 225.649 | 520.572 | 218.702 | 530.989 | 226.208 | 539.479 | 235.900 | 545.423 | 240.926 | October |
| novembar | 536.210 | 225.839 | 520.918 | 218.829 | 534.119 | 228.187 | 540.421 | 236.732 | 546.242 | 241.645 | November |
| decembar | 535.206 | 225.853 | 519.899 | 218.663 | 533.260 | 228.322 | 538.283 | 235.891 | 544.437 | 241.197 | December |

Zaposlene osobe u Federaciji BiH po mjesecima i godinama

Employed persons in Federation by month and years



1. ZAPOSLENI

EMPLOYED PERSONS

1.2. ZAPOSLENI U FEDERACIJI BiH PO PODRUČJIMA KD BiH 2010

EMPLOYED PERSONS IN FEDERATION OF BIH BY SECTIONS KD BiH 2010

| Područja | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | ukupno total | žene women |
| UKUPNO | 531.483 | 222.516 | 520.162 | 218.280 | 525.397 | 222.303 | 535.665 | 232.282 | 541.261 | 238.477 |
| A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov <i>Agriculture, forestry and fishing</i> | 10.989 | 2.219 | 10.743 | 2.233 | 10.984 | 2.313 | 11.013 | 2.412 | 11.170 | 2.573 |
| B Vadenje ruda i kamena <i>Mining and quarrying</i> | 13.259 | 944 | 12.671 | 928 | 12.244 | 976 | 11.489 | 928 | 11.119 | 932 |
| C Preradivačka industrija <i>Manufacturing</i> | 106.385 | 36.793 | 101.729 | 35.472 | 103.541 | 35.957 | 106.439 | 38.023 | 106.230 | 38.210 |
| D Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija <i>Electricity, gas, steam and air conditioning supply</i> | 8.724 | 1.899 | 8.645 | 1.871 | 8.549 | 1.849 | 8.486 | 1.852 | 8.496 | 1.890 |
| E Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša <i>Water supply, sewerage, waste management and remediation activities</i> | 8.652 | 1.261 | 8.527 | 1.228 | 8.446 | 1.202 | 8.587 | 1.232 | 8.623 | 1.269 |
| F Gradjevinarstvo <i>Construction</i> | 26.007 | 2.435 | 26.363 | 2.477 | 26.334 | 2.509 | 25.642 | 2.571 | 25.646 | 2.564 |
| G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala <i>Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles</i> | 98.951 | 48.501 | 95.570 | 46.671 | 95.420 | 47.001 | 97.373 | 49.304 | 98.392 | 50.708 |
| H Prijevoz i skladištenje <i>Transportation and storage</i> | 24.857 | 4.078 | 24.419 | 4.024 | 24.423 | 3.997 | 25.000 | 4.129 | 25.296 | 4.273 |
| I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane(hoteljerstvo i ugostiteljstvo) <i>Accommodation and food service activities</i> | 27.414 | 13.426 | 24.473 | 11.872 | 24.679 | 12.166 | 26.187 | 13.363 | 27.315 | 14.116 |
| J Informacije i komunikacije <i>Information and communication</i> | 15.509 | 5.712 | 16.224 | 6.013 | 17.754 | 6.718 | 19.362 | 7.451 | 20.434 | 7.891 |
| K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja <i>Financial and insurance activities</i> | 12.115 | 7.509 | 12.070 | 7.541 | 12.034 | 7.578 | 11.852 | 7.538 | 11.882 | 7.697 |
| L Poslovanje nekretninama <i>Real estate activities</i> | 3.206 | 1.147 | 3.073 | 1.056 | 2.854 | 998 | 2.623 | 945 | 2.482 | 924 |
| M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti <i>Professional, scientific and technical activities</i> | 16.593 | 7.673 | 16.594 | 7.699 | 17.264 | 8.165 | 18.265 | 8.847 | 18.561 | 9.160 |
| N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti <i>Administrative and support service activities</i> | 12.068 | 3.967 | 12.464 | 4.253 | 13.197 | 4.666 | 13.709 | 5.217 | 14.190 | 5.692 |
| O Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje <i>Public administration and defence; compulsory social security</i> | 48.077 | 18.158 | 48.228 | 18.196 | 47.985 | 18.221 | 47.943 | 18.617 | 47.846 | 19.029 |
| P Obrazovanje <i>Education</i> | 43.436 | 29.751 | 43.113 | 29.783 | 43.400 | 30.282 | 44.234 | 31.257 | 45.457 | 32.547 |
| Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite <i>Human health and social work activities</i> | 34.627 | 24.183 | 35.360 | 24.748 | 36.097 | 25.245 | 37.031 | 25.968 | 37.336 | 26.295 |
| R Umjetnost, zabava i rekreacija <i>Arts, entertainment and recreation</i> | 10.087 | 6.873 | 9.350 | 6.238 | 9.571 | 6.456 | 9.650 | 6.432 | 9.687 | 6.260 |
| S Ostale uslužne djelatnosti <i>Other service activities</i> | 10.527 | 5.987 | 10.546 | 5.977 | 10.621 | 6.004 | 10.780 | 6.196 | 11.099 | 6.447 |

1. ZAPOSLENI

EMPLOYED PERSONS

1.3. ZAPOSLENI U FEDERACIJI BiH PO PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010 EMPLOYED PERSONS IN FEDERATION OF BIH BY SECTIONS AND DIVISIONS KD BIH 2010

| Područja i oblasti | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sections and divisions |
|--------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| UKUPNO | | 531.483 | 520.162 | 525.397 | 535.665 | 541.261 | TOTAL |
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov | 10.989 | 10.743 | 10.984 | 11.013 | 11.170 | Agriculture, forestry and fishing |
| 01 | Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti u vezi s njima | 5.351 | 5.334 | 5.369 | 5.422 | 5.717 | Crop and animal production, hunting and related service activities |
| 02 | Šumarstvo i sjeća drva (iskorištanje šuma) | 5.461 | 5.224 | 5.419 | 5.382 | 5.245 | Forestry and logging |
| 03 | Ribolov i akvakultura | 177 | 185 | 196 | 209 | 208 | Fishing and aquaculture |
| B | Vađenje ruda i kamena | 13.259 | 12.671 | 12.244 | 11.489 | 11.119 | Mining and quarrying |
| 05 | Vađenje ugljena i lignita | 10.854 | 10.281 | 9.882 | 9.126 | 8.615 | Mining of coal and lignite |
| 07 | Vađenje metalnih ruda | 497 | 537 | 588 | 703 | 892 | Mining of metal ores |
| 08 | Vađenje ostalih ruda i kamena | 1.559 | 1.552 | 1.506 | 1.399 | 1.362 | Other mining and quarrying |
| 09 | Pomoćne uslužne djelatnosti u vađenju ruda i kamena | 349 | 301 | 268 | 261 | 250 | Mining support service activities |
| C | Preradivačka industrija | 106.385 | 101.729 | 103.541 | 106.439 | 106.230 | Manufacturing |
| 10 | Proizvodnja prehrabnenih proizvoda | 13.995 | 13.719 | 13.724 | 13.471 | 13.283 | Manufacture of food products |
| 11 | Proizvodnja pića | 1.483 | 1.450 | 1.377 | 1.339 | 1.331 | Manufacture of beverages |
| 12 | Proizvodnja duhanskih proizvoda | 203 | 162 | 152 | 46 | 8 | Manufacture of tobacco products |
| 13 | Proizvodnja tekstila | 5.209 | 4.609 | 4.469 | 4.284 | 3.985 | Manufacture of textiles |
| 14 | Proizvodnja odjeće | 10.001 | 9.588 | 9.006 | 9.081 | 8.997 | Manufacture of wearing apparel |
| 15 | Proizvodnja kože i srodnih proizvoda | 8.549 | 7.565 | 6.911 | 7.188 | 6.450 | Manufacture of leather and related products |
| 16 | Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala | 8.233 | 7.820 | 7.960 | 7.873 | 7.734 | Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials |
| 17 | Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 1.847 | 1.849 | 1.913 | 2.015 | 2.043 | Manufacture of paper and paper products |
| 18 | Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa | 1.713 | 1.636 | 1.567 | 1.496 | 1.456 | Printing and reproduction of recorded media |
| 19 | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 1.019 | 994 | 985 | 959 | 962 | Manufacture of coke and refined petroleum products |
| 20 | Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 2.984 | 2.775 | 2.868 | 2.876 | 3.029 | Manufacture of chemicals and chemical products |
| 21 | Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih preparata | 804 | 811 | 769 | 765 | 797 | Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations |
| 22 | Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa | 5.629 | 5.694 | 5.999 | 6.140 | 6.218 | Manufacture of rubber and plastic products |
| 23 | Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda | 4.163 | 4.132 | 4.292 | 4.327 | 4.524 | Manufacture of other non-metallic mineral products |
| 24 | Proizvodnja baznih metala | 4.905 | 3.941 | 3.877 | 4.038 | 4.021 | Manufacture of basic metals |
| 25 | Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme | 16.328 | 16.117 | 17.158 | 17.947 | 18.443 | Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment |
| 26 | Proizvodnja računara te električnih i optičkih proizvoda | 384 | 376 | 408 | 454 | 409 | Manufacture of computer, electronic and optical products |
| 27 | Proizvodnja električne opreme | 2.546 | 2.666 | 2.696 | 3.010 | 3.291 | Manufacture of electrical equipment |
| 28 | Proizvodnja mašina i uređaja, d.n. | 2.754 | 2.795 | 2.924 | 3.121 | 3.269 | Manufacture of machinery and equipment n.e.c. |
| 29 | Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 2.772 | 2.563 | 2.867 | 3.141 | 3.245 | Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers |
| 30 | Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava | 166 | 167 | 43 | 81 | 94 | Manufacture of other transport equipment |
| 31 | Proizvodnja namještaja | 7.122 | 6.778 | 7.700 | 8.460 | 8.505 | Manufacture of furniture |
| 32 | Ostala preradivačka industrija | 2.125 | 2.153 | 2.355 | 2.527 | 2.232 | Other manufacturing |
| 33 | Popravak i instaliranje mašina i opreme | 1.451 | 1.369 | 1.521 | 1.800 | 1.904 | Repair and installation of machinery and equipment |
| D | Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija | 8.724 | 8.645 | 8.549 | 8.486 | 8.496 | Electricity, gas, steam and air conditioning supply |

1. ZAPOSLENI

EMPLOYED PERSONS

1.3. ZAPOSLENI U FEDERACIJI BiH PO PODRUCJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010 - nastavak

EMPLOYED PERSONS IN FEDERATION OF BIH BY SECTIONS AND DIVISIONS KD BIH 2010 - continued

| Područja i oblasti | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sections and divisions |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|
| 35 | Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija | 8.724 | 8.645 | 8.549 | 8.486 | 8.496 | Electricity, gas, steam and air conditioning supply |
| E | Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje | 8.652 | 8.527 | 8.446 | 8.587 | 8.623 | Water supply, sewerage, waste management and remediation activities |
| 36 | Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom | 4.692 | 4.644 | 4.573 | 4.661 | 4.648 | Water collection, treatment and supply |
| 37 | Uklanjanje otpadnih voda | 176 | 167 | 163 | 152 | 130 | Sewerage |
| 38 | Sakupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; reciklaža materijala | 3.701 | 3.669 | 3.675 | 3.741 | 3.823 | Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery |
| 39 | Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti upravljanja otpadom | 83 | 47 | 35 | 33 | 22 | Remediation activities and other waste management services |
| F | Građevinarstvo | 26.007 | 26.363 | 26.334 | 25.642 | 25.646 | Construction |
| 41 | Gradnja građevina visokogradnje | 9.214 | 9.086 | 8.721 | 8.373 | 8.113 | Construction of buildings |
| 42 | Gradnja građevina niskogradnje | 7.624 | 8.097 | 8.321 | 7.971 | 7.872 | Civil engineering |
| 43 | Specijalizirane građevinske djelatnosti | 9.169 | 9.180 | 9.292 | 9.298 | 9.661 | Specialised construction activities |
| G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala | 98.951 | 95.570 | 95.420 | 97.373 | 98.392 | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles |
| 45 | Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala | 8.583 | 8.713 | 8.920 | 9.015 | 9.227 | Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles |
| 46 | Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima | 26.964 | 26.427 | 26.230 | 26.644 | 26.929 | Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles |
| 47 | Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima; prijevoz i skladištenje | 63.404 | 60.430 | 60.270 | 61.714 | 62.236 | Retail trade, except of motor vehicles and Transportation and storage |
| H | Kopneni prijevoz i cjevovodni transport | 24.857 | 24.419 | 24.423 | 25.000 | 25.296 | |
| 49 | Vodeni prijevoz | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| 51 | Zračni prijevoz | 57 | 37 | 21 | 18 | 11 | Air transport |
| 52 | Skladištenje i pomoćne djelatnosti u prijevozu | 5.104 | 5.214 | 5.327 | 5.601 | 5.716 | Warehousing and support activities for transportation |
| I | Poštanske i kurirske djelatnosti | 3.569 | 3.681 | 3.817 | 3.971 | 4.182 | Postal and courier activities |
| Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo) | 27.414 | 24.473 | 24.679 | 26.187 | 27.315 | Accommodation and food service activities | |
| 55 | Smeštaj | 4.976 | 3.811 | 3.780 | 4.371 | 4.755 | Accommodation |
| 56 | Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića | 22.438 | 20.662 | 20.899 | 21.816 | 22.560 | Food and beverage service activities |
| J | Informacije i komunikacije | 15.509 | 16.224 | 17.754 | 19.362 | 20.434 | Information and communication |
| 58 | Izdavačke djelatnosti | 734 | 662 | 598 | 568 | 546 | Publishing activities |
| 59 | Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja muzičkih zapisa | 342 | 313 | 293 | 309 | 320 | Motion picture, video and television programme production, sound recording |
| 60 | Emitiranje programa | 2.766 | 2.779 | 2.791 | 2.761 | 2.699 | Programming and broadcasting activities |
| 61 | Telekomunikacije | 4.976 | 4.904 | 4.873 | 4.752 | 4.666 | Telecommunications |
| 62 | Računarsko programiranje,savjetovanje i djelatnosti u vezi s njima | 5.122 | 5.775 | 6.762 | 8.207 | 9.202 | Computer programming, consultancy and related activities |
| K | Informacijske uslužne djelatnosti | 1.569 | 1.791 | 2.437 | 2.765 | 3.001 | Information service activities |
| Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 12.115 | 12.070 | 12.034 | 11.852 | 11.882 | Financial and insurance activities | |
| 64 | Finansijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i penzijskih fondova | 8.213 | 8.101 | 7.994 | 7.931 | 8.013 | Financial service activities, except insurance and pension funding |

1. ZAPOSLENI
EMPLOYED PERSONS
1.3. ZAPOSLENI U FEDERACIJI BiH PO PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010 - nastavak
EMPLOYED PERSONS BY SECTIONS AND DIVISIONS KD BiH 2010 - continued

| Područja i oblasti | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sections and divisions |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja | 2.973 | 3.008 | 3.044 | 3.044 | 3.008 | <i>Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security</i> |
| 66 Pomoćne djelatnosti kod finansijskih usluga i djelatnosti osiguranja | 929 | 961 | 996 | 877 | 861 | <i>Activities auxiliary to financial services and insurance activities</i> |
| L Poslovanje nekretninama | 3.206 | 3.073 | 2.854 | 2.623 | 2.482 | <i>Real estate activities</i> |
| 68 Poslovanje nekretninama | 3.206 | 3.073 | 2.854 | 2.623 | 2.482 | <i>Real estate activities</i> |
| M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti | 16.593 | 16.594 | 17.264 | 18.265 | 18.561 | <i>Professional, scientific and technical</i> |
| 69 Pravne i računovodstvene djelatnosti | 5.269 | 5.283 | 5.463 | 5.783 | 5.734 | <i>Legal and accounting activities</i> |
| 70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem | 1.142 | 1.131 | 1.272 | 1.369 | 1.544 | <i>Activities of head offices; management consultancy activities</i> |
| 71 Arhitektonsko i inžinjerske djelatnosti; tehničko ispitivanje i analiza | 5.786 | 5.830 | 5.833 | 6.083 | 6.177 | <i>Architectural and engineering activities; technical testing and analysis</i> |
| 72 Naučno istraživanje i razvoj | 425 | 417 | 411 | 440 | 456 | <i>Scientific research and development</i> |
| 73 Promocija (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta | 2.632 | 2.597 | 2.885 | 3.107 | 3.098 | <i>Advertising and market research</i> |
| 74 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti | 640 | 668 | 718 | 814 | 886 | <i>Other professional, scientific and technical activities</i> |
| N 75 Veterinarske djelatnosti | 699 | 668 | 682 | 669 | 666 | <i>Veterinary activities</i> |
| Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 12.068 | 12.464 | 13.197 | 13.709 | 14.190 | <i>Administrative and support service activities</i> |
| 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) | 811 | 721 | 639 | 692 | 770 | <i>Rental and leasing activities</i> |
| 78 Djelatnosti posredovanja u zapošljavanju | 1.788 | 1.775 | 1.898 | 2.048 | 2.139 | <i>Employment activities</i> |
| 79 Putničke agencije, organizatori putovanja, turoperatori i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti u vezi s njima | 920 | 783 | 646 | 705 | 755 | <i>Travel agency, tour operator reservation service and related activities</i> |
| 80 Zaštitne i istražne djelatnosti | 4.501 | 4.524 | 4.462 | 4.168 | 3.938 | <i>Security and investigation activities</i> |
| 81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina | 1.744 | 1.868 | 1.935 | 1.938 | 1.883 | <i>Services to buildings and landscape activities</i> |
| 82 Kancelarijske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti | 2.304 | 2.793 | 3.617 | 4.158 | 4.705 | <i>Office administrative, office support and other business support activities</i> |
| O Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 48.077 | 48.228 | 47.985 | 47.943 | 47.846 | <i>Public administration and defence; compulsory social security</i> |
| 84 Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 48.077 | 48.228 | 47.985 | 47.943 | 47.846 | <i>Public administration and defence; compulsory social security</i> |
| P Obrazovanje | 43.436 | 43.113 | 43.400 | 44.234 | 45.457 | <i>Education</i> |
| 85 Obrazovanje | 43.436 | 43.113 | 43.400 | 44.234 | 45.457 | <i>Education</i> |
| Q Ddjelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite | 34.627 | 35.360 | 36.097 | 37.031 | 37.336 | <i>Human health and social work activities</i> |
| 86 Djelatnosti zdravstvene zaštite | 29.302 | 29.826 | 30.494 | 31.008 | 31.177 | <i>Human health activities</i> |
| 87 Djelatnosti socijalne zaštite u ustanovama sa smještajem | 2.649 | 2.842 | 2.857 | 3.009 | 3.157 | <i>Residential care activities</i> |
| R 88 Djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja | 2.676 | 2.692 | 2.746 | 3.014 | 3.002 | <i>Social work activities without accommodation</i> |
| Umjetnost, zabava i rekreacija | 10.087 | 9.350 | 9.571 | 9.650 | 9.687 | <i>Arts, entertainment and recreation</i> |
| 90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti | 1.125 | 1.141 | 1.136 | 1.165 | 1.193 | <i>Creative, arts and entertainment activities</i> |
| 91 Biblioteke, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti | 797 | 765 | 753 | 803 | 854 | <i>Libraries, archives, museums and other cultural activities</i> |
| 92 Djelatnosti kockanja i klađenja | 6.105 | 5.505 | 5.739 | 5.656 | 5.427 | <i>Gambling and betting activities</i> |
| 93 Sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti | 2.060 | 1.939 | 1.943 | 2.026 | 2.213 | <i>Sports activities and amusement and recreation activities</i> |
| S 94 Ostale uslužne djelatnosti | 10.527 | 10.546 | 10.621 | 10.780 | 11.099 | <i>Other service activities</i> |
| Djelatnosti članskih organizacija | 4.549 | 4.559 | 4.555 | 4.553 | 4.564 | <i>Activities of membership organisations</i> |
| 95 Popravak računara i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo | 823 | 812 | 779 | 782 | 791 | <i>Repair of computers and personal and household goods</i> |
| 96 Ostale lične uslužne djelatnosti | 5.155 | 5.175 | 5.287 | 5.445 | 5.744 | <i>Other personal service activities</i> |


2. NEZAPOSLENI
UNEMPLOYED PERSONS

2.1. NEZAPOSLENI U FEDERACIJI BiH PO MJESECIMA
UNEMPLOYED PERSONS IN FEDERATION OF BIH BY MONTH

| Mjesec | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Month |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|
| | ukupno total | žene women | |
| januar | 328.503 | 187.847 | 309.816 | 179.953 | 324.862 | 188.862 | 300.255 | 175.999 | 285.606 | 168.966 | January |
| februar | 326.266 | 186.798 | 309.004 | 179.394 | 321.668 | 187.059 | 297.923 | 174.524 | 284.048 | 168.068 | February |
| mart | 321.618 | 184.884 | 306.963 | 178.565 | 318.648 | 185.868 | 295.220 | 173.232 | 282.071 | 167.089 | March |
| april | 314.069 | 181.891 | 325.989 | 190.162 | 315.019 | 184.434 | 290.750 | 171.007 | 279.115 | 165.677 | April |
| maj | 308.607 | 179.425 | 325.816 | 189.445 | 311.752 | 182.789 | 286.644 | 169.242 | 275.034 | 163.813 | May |
| juni | 308.443 | 179.705 | 325.540 | 192.448 | 311.389 | 182.070 | 286.987 | 169.411 | 274.820 | 163.784 | June |
| juli | 310.185 | 181.650 | 329.581 | 191.736 | 313.574 | 183.753 | 290.231 | 171.601 | 277.056 | 165.569 | July |
| august | 311.150 | 182.500 | 330.809 | 192.679 | 312.018 | 183.130 | 289.905 | 171.543 | 276.931 | 165.763 | August |
| septembar | 309.493 | 180.421 | 325.660 | 189.323 | 305.395 | 178.699 | 284.988 | 167.972 | 273.700 | 163.124 | September |
| oktobar | 308.214 | 179.617 | 323.566 | 188.305 | 304.592 | 178.383 | 286.043 | 168.882 | 273.229 | 162.915 | October |
| novembar | 308.433 | 179.862 | 322.978 | 188.198 | 301.513 | 176.884 | 284.842 | 168.423 | 272.400 | 162.540 | November |
| decembar | 307.864 | 179.336 | 323.244 | 188.169 | 299.717 | 175.866 | 285.158 | 168.618 | 271.904 | 162.029 | December |

Nezaposlene osobe u Federaciji BiH po mjesecima i godinama

Unemployed persons in Federation by month and years



Izvor: Federalni zavod za zapošljavanje

Source: Federal Employment Institute

2. NEZAPOSLENI

UNEMPLOYED PERSONS

2.2. NEZAPOSLENI U FEDERACIJI BiH PREMA STEPENU STRUČNOG OBRAZOVANJA, stanje decembar/prosinac

UNEMPLOYED PERSONS IN FEDERATION OF BIH BY LEVEL OF PROFESSIONAL EDUCATION, situation December

| Godina/ Year | ukupno total | žene women | Stepen stručnog obrazovanja Level of professional education | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------|--|---------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | | | VSS University | VŠS Higher | SSS Secondary | NSS Elementary | VKV Highly skilled | KV Skilled | PKV Semi- skilled | NKV Unskilled |
| 2019 | 307.864 | 179.336 | 22.632 | 5.495 | 84.281 | 432 | 1.060 | 96.917 | 5.198 | 91.849 |
| 2020 | 323.244 | 188.169 | 25.574 | 5.983 | 90.339 | 420 | 985 | 102.115 | 5.004 | 92.824 |
| 2021 | 299.717 | 175.866 | 23.361 | 5.779 | 83.267 | 359 | 823 | 94.347 | 4.470 | 87.311 |
| 2022 | 285.158 | 168.618 | 21.222 | 5.099 | 78.713 | 329 | 703 | 89.929 | 4.136 | 85.027 |
| 2023 | 271.904 | 162.029 | 19.509 | 4.622 | 74.824 | 304 | 631 | 85.549 | 3.847 | 82.618 |

2.3. NEZAPOSLENI U FEDERACIJI BiH PREMA INTERVALIMA STAROSTI, stanje decembar/prosinac

UNEMPLOYED PERSONS IN FEDERATION OF BIH BY AGE GROUPS, situation December

| Godina/ Year | ukupno total | žene women | Starosne grupe Age groups | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|---------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 |
| 2019 | 307.864 | 179.336 | 9.032 | 37.252 | 31.383 | 32.155 | 33.662 | 33.149 | 33.799 | 36.117 | 35.243 |
| 2020 | 323.244 | 188.169 | 9.250 | 38.137 | 35.423 | 33.261 | 34.865 | 34.546 | 35.415 | 36.390 | 37.074 |
| 2021 | 299.717 | 175.866 | 6.980 | 31.365 | 32.991 | 29.561 | 31.643 | 31.878 | 33.061 | 34.782 | 36.315 |
| 2022 | 285.158 | 168.618 | 5.760 | 24.364 | 31.503 | 27.828 | 30.051 | 30.327 | 31.499 | 34.192 | 35.822 |
| 2023 | 271.904 | 162.029 | 5.701 | 24.387 | 29.405 | 24.247 | 28.123 | 28.560 | 29.916 | 32.834 | 34.896 |
| | | | | | | | | | | | 33.835 |

Izvor: Federalni zavod za zapošljavanje

Source: Federal Employment Institute

**3. PLAĆE
WAGES**

**3.1. NETO PLAĆE U FEDERACIJI BIH PO MJESECIMA
NET WAGES IN FEDERATION OF BIH BY MONTHS**

KM


| Mjesec | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Month |
|------------------|------|------|------|-------|-------|----------------|
| Godišnji prosjek | 928 | 956 | 996 | 1.114 | 1.261 | Annual average |
| januar | 924 | 958 | 974 | 1.045 | 1.208 | January |
| februar | 895 | 934 | 951 | 1.046 | 1.193 | February |
| mart | 916 | 947 | 996 | 1.096 | 1.265 | March |
| april | 926 | 940 | 990 | 1.080 | 1.233 | April |
| maj | 938 | 935 | 982 | 1.110 | 1.277 | May |
| juni | 911 | 953 | 999 | 1.115 | 1.262 | June |
| juli | 940 | 971 | 995 | 1.122 | 1.257 | July |
| august | 932 | 949 | 1000 | 1.138 | 1.281 | August |
| septembar | 919 | 961 | 998 | 1.140 | 1.260 | September |
| oktobar | 942 | 961 | 999 | 1.139 | 1.285 | October |
| novembar | 932 | 966 | 1022 | 1.161 | 1.310 | November |
| decembar | 958 | 993 | 1046 | 1.180 | 1.296 | December |

**3.2. BRUTO PLAĆE U FEDERACIJI BIH PO MJESECIMA
GROSS WAGES IN FEDERATION OF BIH BY MONTHS**

KM

| Mjesec | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Month |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Godišnji prosjek | 1.427 | 1.472 | 1.543 | 1.724 | 1.959 | Annual average |
| januar | 1.422 | 1.477 | 1.511 | 1.614 | 1.875 | January |
| februar | 1.372 | 1.436 | 1.473 | 1.614 | 1.849 | February |
| mart | 1.407 | 1.457 | 1.548 | 1.694 | 1.967 | March |
| april | 1.423 | 1.446 | 1.534 | 1.667 | 1.913 | April |
| maj | 1.443 | 1.438 | 1.518 | 1.714 | 1.987 | May |
| juni | 1.400 | 1.469 | 1.546 | 1.723 | 1.963 | June |
| juli | 1.447 | 1.498 | 1.541 | 1.735 | 1.951 | July |
| august | 1.434 | 1.462 | 1.548 | 1.761 | 1.991 | August |
| septembar | 1.415 | 1.480 | 1.543 | 1.766 | 1.960 | September |
| oktobar | 1.451 | 1.481 | 1.546 | 1.766 | 1.995 | October |
| novembar | 1.436 | 1.489 | 1.583 | 1.800 | 2.037 | November |
| decembar | 1.475 | 1.532 | 1.616 | 1.831 | 2.018 | December |

**Godišnji prosjek neto i bruto plaća u KM
Annual average of net and gross wage in KM**



**3. PLAĆE
WAGES**

3.3. NETO PLAĆE U FEDERACIJI BIH PO PODRUČJIMA KD BIH 2010 I MJESECI
NET WAGES IN FEDERATION OF BIH BY SECTIONS KD BIH 2010 AND MONTHS

KM

| Mjesec Month | Ukupno Total | Područja/Sections | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
| 2019 | 928 | 899 | 1.015 | 677 | 1.691 | 917 | 630 | 694 | 894 | 545 | 1.363 | 1.652 | 839 | 1.075 | 613 | 1.323 | 954 | 1.284 | 732 | 1.064 |
| I | 924 | 877 | 1.037 | 681 | 1.786 | 931 | 619 | 684 | 893 | 545 | 1.376 | 1.622 | 821 | 1.061 | 605 | 1.299 | 927 | 1.315 | 725 | 1.032 |
| II | 895 | 851 | 992 | 646 | 1.604 | 888 | 597 | 678 | 856 | 532 | 1.295 | 1.585 | 872 | 1.045 | 602 | 1.306 | 937 | 1.198 | 713 | 1.050 |
| III | 916 | 889 | 1.004 | 661 | 1.671 | 898 | 617 | 707 | 896 | 533 | 1.291 | 1.635 | 828 | 1.071 | 600 | 1.320 | 962 | 1.243 | 706 | 1.062 |
| IV | 926 | 900 | 1.015 | 675 | 1.703 | 903 | 618 | 698 | 902 | 538 | 1.360 | 1.740 | 817 | 1.082 | 615 | 1.317 | 952 | 1.283 | 704 | 990 |
| V | 938 | 912 | 1.045 | 689 | 1.745 | 931 | 632 | 695 | 904 | 544 | 1.377 | 1.686 | 840 | 1.091 | 615 | 1.322 | 949 | 1.333 | 715 | 1.055 |
| VI | 911 | 834 | 997 | 669 | 1.624 | 889 | 613 | 677 | 879 | 538 | 1.314 | 1.706 | 830 | 1.064 | 615 | 1.320 | 952 | 1.209 | 719 | 1.047 |
| VII | 940 | 940 | 1.032 | 690 | 1.753 | 936 | 646 | 698 | 898 | 546 | 1.392 | 1.680 | 860 | 1.071 | 609 | 1.325 | 955 | 1.326 | 739 | 1.064 |
| VIII | 932 | 941 | 1.026 | 674 | 1.706 | 932 | 636 | 691 | 891 | 553 | 1.394 | 1.605 | 826 | 1.096 | 614 | 1.324 | 966 | 1.293 | 734 | 1.055 |
| IX | 919 | 927 | 983 | 662 | 1.647 | 908 | 628 | 685 | 879 | 550 | 1.367 | 1.580 | 834 | 1.066 | 617 | 1.332 | 955 | 1.253 | 749 | 1.074 |
| X | 942 | 929 | 1.019 | 687 | 1.733 | 935 | 653 | 696 | 902 | 560 | 1.407 | 1.599 | 853 | 1.079 | 618 | 1.328 | 963 | 1.337 | 751 | 1.097 |
| XI | 932 | 876 | 1.006 | 684 | 1.633 | 921 | 645 | 696 | 908 | 550 | 1.372 | 1.579 | 832 | 1.073 | 622 | 1.332 | 963 | 1.275 | 753 | 1.117 |
| XII | 958 | 903 | 1.025 | 703 | 1.692 | 930 | 652 | 717 | 916 | 549 | 1.405 | 1.801 | 852 | 1.107 | 619 | 1.345 | 966 | 1.342 | 773 | 1.135 |
| 2020 | 956 | 912 | 1.054 | 693 | 1.691 | 931 | 657 | 712 | 888 | 521 | 1.399 | 1.655 | 805 | 1.054 | 627 | 1.356 | 982 | 1.335 | 720 | 1.092 |
| I | 958 | 953 | 1.065 | 698 | 1.770 | 959 | 668 | 716 | 938 | 565 | 1.373 | 1.642 | 904 | 1.074 | 628 | 1.347 | 962 | 1.375 | 782 | 1.075 |
| II | 934 | 884 | 985 | 681 | 1.613 | 914 | 657 | 705 | 904 | 555 | 1.366 | 1.597 | 896 | 1.056 | 613 | 1.354 | 970 | 1.251 | 768 | 1.078 |
| III | 947 | 850 | 1.072 | 689 | 1.698 | 922 | 632 | 718 | 874 | 511 | 1.369 | 1.640 | 874 | 1.040 | 625 | 1.362 | 973 | 1.333 | 731 | 1.063 |
| IV | 940 | 840 | 1.057 | 672 | 1.693 | 920 | 641 | 688 | 868 | 493 | 1.376 | 1.601 | 780 | 1.030 | 619 | 1.361 | 976 | 1.313 | 712 | 1.027 |
| V | 935 | 872 | 1.064 | 668 | 1.667 | 921 | 633 | 690 | 843 | 477 | 1.353 | 1.610 | 747 | 1.020 | 620 | 1.350 | 965 | 1.298 | 664 | 1.044 |
| VI | 953 | 912 | 1.068 | 679 | 1.694 | 930 | 639 | 716 | 882 | 506 | 1.405 | 1.666 | 753 | 1.043 | 621 | 1.343 | 989 | 1.332 | 701 | 1.081 |
| VII | 971 | 1.011 | 1.062 | 707 | 1.755 | 948 | 659 | 715 | 884 | 533 | 1.438 | 1.668 | 780 | 1.048 | 635 | 1.352 | 1.009 | 1.378 | 706 | 1.078 |
| VIII | 949 | 891 | 1.052 | 681 | 1.650 | 920 | 666 | 706 | 876 | 514 | 1.387 | 1.686 | 775 | 1.051 | 622 | 1.352 | 995 | 1.302 | 702 | 1.088 |
| IX | 961 | 945 | 1.055 | 694 | 1.687 | 932 | 668 | 714 | 887 | 521 | 1.405 | 1.736 | 784 | 1.057 | 632 | 1.354 | 977 | 1.343 | 706 | 1.144 |
| X | 961 | 924 | 1.053 | 701 | 1.694 | 931 | 669 | 719 | 896 | 521 | 1.376 | 1.630 | 777 | 1.072 | 637 | 1.357 | 977 | 1.354 | 711 | 1.123 |
| XI | 966 | 889 | 1.038 | 719 | 1.626 | 920 | 666 | 721 | 889 | 516 | 1.440 | 1.661 | 787 | 1.059 | 625 | 1.372 | 983 | 1.319 | 723 | 1.123 |
| XII | 993 | 968 | 1.082 | 727 | 1.744 | 959 | 684 | 736 | 916 | 526 | 1.490 | 1.729 | 784 | 1.094 | 649 | 1.370 | 1.009 | 1.423 | 723 | 1.185 |
| 2021 | 996 | 934 | 1.076 | 742 | 1.718 | 948 | 696 | 738 | 913 | 550 | 1.479 | 1.710 | 856 | 1.125 | 680 | 1.384 | 1.013 | 1.389 | 714 | 1.129 |
| I | 974 | 904 | 1.077 | 727 | 1.681 | 932 | 668 | 718 | 860 | 524 | 1.447 | 1.638 | 800 | 1.109 | 636 | 1.373 | 986 | 1.355 | 710 | 1.088 |
| II | 951 | 866 | 1.012 | 695 | 1.598 | 907 | 661 | 716 | 866 | 524 | 1.401 | 1.634 | 805 | 1.060 | 623 | 1.370 | 986 | 1.298 | 684 | 1.118 |
| III | 996 | 972 | 1.077 | 741 | 1.763 | 948 | 688 | 733 | 917 | 527 | 1.495 | 1.645 | 855 | 1.135 | 645 | 1.388 | 991 | 1.431 | 706 | 1.125 |
| IV | 990 | 947 | 1.065 | 728 | 1.724 | 937 | 676 | 738 | 903 | 523 | 1.502 | 1.705 | 839 | 1.125 | 631 | 1.376 | 1.006 | 1.395 | 691 | 1.116 |
| V | 982 | 919 | 1.068 | 727 | 1.679 | 937 | 678 | 729 | 905 | 538 | 1.453 | 1.607 | 806 | 1.088 | 643 | 1.385 | 1.013 | 1.352 | 703 | 1.094 |
| VI | 999 | 947 | 1.067 | 737 | 1.711 | 942 | 696 | 739 | 930 | 536 | 1.468 | 1.895 | 819 | 1.115 | 652 | 1.378 | 1.013 | 1.387 | 709 | 1.118 |
| VII | 995 | 904 | 1.089 | 745 | 1.743 | 958 | 694 | 733 | 918 | 554 | 1.491 | 1.716 | 860 | 1.132 | 668 | 1.381 | 1.008 | 1.372 | 729 | 1.125 |
| VIII | 1.000 | 926 | 1.088 | 738 | 1.730 | 958 | 695 | 733 | 921 | 561 | 1.473 | 1.695 | 840 | 1.147 | 720 | 1.389 | 1.049 | 1.393 | 716 | 1.140 |
| IX | 998 | 938 | 1.081 | 748 | 1.712 | 958 | 708 | 736 | 909 | 567 | 1.482 | 1.662 | 906 | 1.120 | 721 | 1.376 | 1.012 | 1.408 | 717 | 1.203 |
| X | 999 | 920 | 1.084 | 752 | 1.668 | 941 | 721 | 736 | 924 | 574 | 1.467 | 1.696 | 910 | 1.133 | 717 | 1.389 | 1.025 | 1.377 | 731 | 1.159 |
| XI | 1.022 | 995 | 1.085 | 778 | 1.758 | 973 | 722 | 762 | 951 | 582 | 1.489 | 1.670 | 912 | 1.135 | 732 | 1.395 | 1.035 | 1.424 | 732 | 1.084 |
| XII | 1.046 | 963 | 1.116 | 787 | 1.835 | 993 | 741 | 782 | 944 | 576 | 1.566 | 1.964 | 950 | 1.195 | 742 | 1.412 | 1.032 | 1.482 | 737 | 1.160 |
| 2022 | 1.114 | 1.019 | 1.245 | 859 | 1.830 | 1.034 | 808 | 861 | 1.047 | 671 | 1.628 | 1.769 | 1.035 | 1.293 | 904 | 1.504 | 1.120 | 1.490 | 858 | 1.259 |
| I | 1.045 | 931 | 1.124 | 813 | 1.731 | 979 | 765 | 805 | 977 | 636 | 1.467 | 1.679 | 990 | 1.216 | 772 | 1.422 | 1.052 | 1.412 | 846 | 1.220 |
| II | 1.046 | 965 | 1.088 | 812 | 1.651 | 976 | 760 | 821 | 979 | 652 | 1.537 | 1.708 | 991 | 1.231 | 815 | 1.437 | 1.062 | 1.349 | 830 | 1.218 |
| III | 1.096 | 1.054 | 1.169 | 853 | 1.874 | 1.040 | 790 | 848 | 1.029 | 654 | 1.602 | 1.717 | 1.028 | 1.238 | 850 | 1.470 | 1.079 | 1.491 | 834 | 1.237 |
| IV | 1.080 | 1.009 | 1.161 | 847 | 1.759 | 1.008 | 778 | 853 | 1.008 | 664 | 1.586 | 1.762 | 1.058 | 1.244 | 846 | 1.469 | 1.090 | 1.387 | 832 | 1.237 |
| V | 1.110 | 1.005 | 1.271 | 856 | 1.856 | 1.044 | 804 | 871 | 1.080 | 674 | 1.624 | 1.777 | 1.036 | 1.278 | 906 | 1.483 | 1.101 | 1.455 | 846 | 1.245 |
| VI | 1.115 | 1.039 | 1.281 | 853 | 1.847 | 1.050 | 815 | 874 | 1.046 | 672 | 1.658 | 1.925 | 1.030 | 1.271 | 912 | 1.477 | 1.123 | 1.451 | 848 | 1.247 |
| VII | 1.122 | 993 | 1.290 | 848 | 1.781 | 1.044 | 811 | 853 | 1.057 | 676 | 1.632 | 1.770 | 1.036 | 1.316 | 910 | 1.525 | 1.134 | 1.571 | 852 | 1.244 |
| VIII | 1.138 | 1.060 | 1.333 | 871 | 1.920 | 1.072 | 835 | 864 | 1.080 | 678 | 1.628 | 1.764 | 1.054 | 1.301 | 892 | 1.538 | 1.128 | 1.585 | 879 | 1.240 |
| IX | 1.140 | 1.034 | 1.287 | 872 | 1.866 | 1.060 | 831 | 868 | 1.059 | 682 | 1.686 | 1.742 | 1.055 | 1.326 | 961 | 1.534 | 1.172 | 1.528 | 857 | 1.256 |
| X | 1.139 | 1.028 | 1.281 | 875 | 1.815 | 1.029 | 829 | 868 | 1.063 | 681 | 1.652 | 1.755 | 1.039 | 1.330 | 966 | 1.580 | 1.157 | 1.493 | 864 | 1.289 |
| XI | 1.161 | 1.052 | 1.304 | 903 | 1.927 | 1.044 | 841 | 889 | 1.087 | 691 | 1.694 | 1.756 | 1.054 | 1.331 | 1.003 | 1.554 | 1.166 | 1.556 | 884 | 1.347 |
| XII | 1.180 | 1.054 | 1.371 | 913 | 1.933 | 1.056 | 847 | 911 | 1.094 | 687 | 1.749 | 1.868 | 1.054 | 1.429</ | | | | | | |

3.4. BRUTO PLAĆE U FEDERACIJI BIH PO PODRUČJIMA KD BIH 2010 I MJESECIMA
GROSS WAGES IN FEDERATION BIH BY SECTIONS KD BIH 2010 AND MONTHS

KM

| Mjesec Month | Ukupno Total | Područja/Sections | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
| 2019 | 1.427 | 1.369 | 1.561 | 1.022 | 2.642 | 1.400 | 951 | 1.054 | 1.369 | 824 | 2.131 | 2.593 | 1.293 | 1.675 | 934 | 2.054 | 1.475 | 1.998 | 1.123 | 1.648 |
| I | 1.422 | 1.333 | 1.592 | 1.029 | 2.793 | 1.422 | 934 | 1.043 | 1.368 | 824 | 2.150 | 2.547 | 1.263 | 1.651 | 921 | 2.009 | 1.432 | 2.054 | 1.113 | 1.587 |
| II | 1.372 | 1.292 | 1.520 | 973 | 2.499 | 1.353 | 899 | 1.018 | 1.308 | 802 | 2.022 | 2.484 | 1.345 | 1.624 | 917 | 2.027 | 1.447 | 1.861 | 1.093 | 1.615 |
| III | 1.407 | 1.359 | 1.540 | 999 | 2.609 | 1.369 | 931 | 1.064 | 1.372 | 806 | 2.025 | 2.563 | 1.276 | 1.667 | 915 | 2.049 | 1.487 | 1.933 | 1.080 | 1.635 |
| IV | 1.423 | 1.367 | 1.571 | 1.020 | 2.660 | 1.381 | 932 | 1.050 | 1.383 | 813 | 2.126 | 2.733 | 1.257 | 1.687 | 937 | 2.044 | 1.471 | 1.997 | 1.077 | 1.622 |
| V | 1.443 | 1.389 | 1.616 | 1.042 | 2.727 | 1.421 | 955 | 1.061 | 1.386 | 823 | 2.149 | 2.647 | 1.294 | 1.689 | 937 | 2.053 | 1.467 | 2.077 | 1.095 | 1.624 |
| VI | 1.400 | 1.266 | 1.529 | 1.009 | 2.534 | 1.355 | 922 | 1.032 | 1.345 | 813 | 2.051 | 2.679 | 1.279 | 1.660 | 938 | 2.049 | 1.471 | 1.878 | 1.100 | 1.611 |
| VII | 1.447 | 1.435 | 1.584 | 1.043 | 2.741 | 1.433 | 977 | 1.065 | 1.376 | 828 | 2.176 | 2.643 | 1.328 | 1.672 | 928 | 2.056 | 1.476 | 2.066 | 1.136 | 1.639 |
| VIII | 1.434 | 1.437 | 1.575 | 1.019 | 2.666 | 1.425 | 962 | 1.053 | 1.364 | 837 | 2.180 | 2.521 | 1.272 | 1.709 | 935 | 2.057 | 1.493 | 2.013 | 1.127 | 1.623 |
| IX | 1.415 | 1.415 | 1.507 | 1.000 | 2.571 | 1.385 | 951 | 1.045 | 1.346 | 832 | 2.139 | 2.475 | 1.286 | 1.659 | 941 | 2.071 | 1.482 | 1.950 | 1.152 | 1.655 |
| X | 1.451 | 1.418 | 1.574 | 1.039 | 2.710 | 1.430 | 988 | 1.061 | 1.383 | 848 | 2.202 | 2.506 | 1.316 | 1.681 | 942 | 2.065 | 1.489 | 2.083 | 1.157 | 1.692 |
| XI | 1.436 | 1.330 | 1.552 | 1.035 | 2.548 | 1.407 | 976 | 1.063 | 1.393 | 833 | 2.146 | 2.473 | 1.282 | 1.671 | 949 | 2.072 | 1.491 | 1.985 | 1.159 | 1.724 |
| XII | 1.475 | 1.377 | 1.575 | 1.063 | 2.642 | 1.425 | 986 | 1.096 | 1.405 | 832 | 2.200 | 2.836 | 1.319 | 1.726 | 944 | 2.090 | 1.495 | 2.083 | 1.191 | 1.752 |
| 2020 | 1.472 | 1.389 | 1.623 | 1.046 | 2.641 | 1.422 | 994 | 1.087 | 1.360 | 788 | 2.191 | 2.602 | 1.241 | 1.641 | 957 | 2.108 | 1.518 | 2.086 | 1.103 | 1.683 |
| I | 1.477 | 1.455 | 1.637 | 1.056 | 2.767 | 1.466 | 1.013 | 1.094 | 1.434 | 853 | 2.147 | 2.596 | 1.399 | 1.671 | 958 | 2.091 | 1.486 | 2.150 | 1.205 | 1.655 |
| II | 1.436 | 1.345 | 1.510 | 1.027 | 2.515 | 1.388 | 994 | 1.076 | 1.381 | 841 | 2.136 | 2.507 | 1.385 | 1.643 | 934 | 2.103 | 1.499 | 1.949 | 1.182 | 1.660 |
| III | 1.457 | 1.292 | 1.649 | 1.036 | 2.652 | 1.408 | 952 | 1.097 | 1.336 | 755 | 2.141 | 2.578 | 1.340 | 1.618 | 954 | 2.113 | 1.503 | 2.082 | 1.123 | 1.637 |
| IV | 1.446 | 1.276 | 1.634 | 1.007 | 2.644 | 1.405 | 968 | 1.048 | 1.323 | 744 | 2.154 | 2.514 | 1.200 | 1.599 | 944 | 2.114 | 1.508 | 2.049 | 1.090 | 1.581 |
| V | 1.438 | 1.324 | 1.646 | 1.003 | 2.603 | 1.407 | 955 | 1.050 | 1.285 | 719 | 2.115 | 2.527 | 1.148 | 1.583 | 949 | 2.098 | 1.493 | 2.025 | 1.019 | 1.606 |
| VI | 1.469 | 1.389 | 1.635 | 1.025 | 2.645 | 1.420 | 967 | 1.090 | 1.348 | 762 | 2.209 | 2.617 | 1.155 | 1.622 | 948 | 2.088 | 1.530 | 2.082 | 1.073 | 1.664 |
| VII | 1.498 | 1.549 | 1.644 | 1.070 | 2.744 | 1.449 | 997 | 1.092 | 1.356 | 806 | 2.253 | 2.625 | 1.208 | 1.635 | 970 | 2.103 | 1.561 | 2.155 | 1.081 | 1.661 |
| VIII | 1.462 | 1.357 | 1.621 | 1.027 | 2.575 | 1.405 | 1.010 | 1.078 | 1.343 | 776 | 2.170 | 2.648 | 1.194 | 1.637 | 947 | 2.103 | 1.538 | 2.033 | 1.074 | 1.673 |
| IX | 1.480 | 1.442 | 1.626 | 1.047 | 2.635 | 1.424 | 1.013 | 1.091 | 1.360 | 786 | 2.200 | 2.731 | 1.207 | 1.647 | 963 | 2.106 | 1.511 | 2.099 | 1.080 | 1.767 |
| X | 1.481 | 1.409 | 1.623 | 1.060 | 2.646 | 1.423 | 1.015 | 1.096 | 1.374 | 785 | 2.154 | 2.559 | 1.195 | 1.671 | 968 | 2.111 | 1.513 | 2.117 | 1.088 | 1.731 |
| XI | 1.489 | 1.356 | 1.600 | 1.089 | 2.537 | 1.405 | 1.008 | 1.100 | 1.364 | 778 | 2.257 | 2.615 | 1.214 | 1.651 | 954 | 2.136 | 1.521 | 2.064 | 1.106 | 1.733 |
| XII | 1.532 | 1.481 | 1.659 | 1.101 | 2.727 | 1.466 | 1.038 | 1.126 | 1.406 | 794 | 2.340 | 2.721 | 1.210 | 1.710 | 990 | 2.131 | 1.556 | 2.223 | 1.106 | 1.834 |
| 2021 | 1.543 | 1.444 | 1.653 | 1.126 | 2.763 | 1.494 | 1.071 | 1.138 | 1.401 | 831 | 2.324 | 2.701 | 1.314 | 1.758 | 1.043 | 2.157 | 1.571 | 2.159 | 1.111 | 1.748 |
| I | 1.511 | 1.393 | 1.670 | 1.105 | 2.710 | 1.508 | 1.029 | 1.110 | 1.325 | 790 | 2.281 | 2.587 | 1.231 | 1.741 | 966 | 2.143 | 1.532 | 2.099 | 1.085 | 1.708 |
| II | 1.473 | 1.340 | 1.567 | 1.055 | 2.573 | 1.566 | 1.017 | 1.104 | 1.323 | 789 | 2.186 | 2.588 | 1.235 | 1.705 | 963 | 2.132 | 1.531 | 1.985 | 1.037 | 1.714 |
| III | 1.548 | 1.528 | 1.671 | 1.126 | 2.843 | 1.536 | 1.069 | 1.135 | 1.405 | 792 | 2.369 | 2.595 | 1.303 | 1.756 | 978 | 2.162 | 1.534 | 2.226 | 1.276 | 1.733 |
| IV | 1.534 | 1.479 | 1.638 | 1.105 | 2.772 | 1.449 | 1.045 | 1.137 | 1.383 | 788 | 2.382 | 2.691 | 1.289 | 1.774 | 967 | 2.143 | 1.558 | 2.170 | 1.066 | 1.724 |
| V | 1.518 | 1.413 | 1.645 | 1.102 | 2.696 | 1.448 | 1.051 | 1.122 | 1.387 | 807 | 2.272 | 2.571 | 1.234 | 1.711 | 991 | 2.159 | 1.565 | 2.096 | 1.085 | 1.685 |
| VI | 1.546 | 1.460 | 1.639 | 1.120 | 2.745 | 1.473 | 1.073 | 1.138 | 1.425 | 811 | 2.298 | 2.987 | 1.256 | 1.748 | 992 | 2.150 | 1.569 | 2.147 | 1.094 | 1.734 |
| VII | 1.541 | 1.393 | 1.671 | 1.130 | 2.770 | 1.495 | 1.069 | 1.131 | 1.404 | 839 | 2.337 | 2.719 | 1.316 | 1.775 | 1.023 | 2.151 | 1.563 | 2.147 | 1.116 | 1.740 |
| VIII | 1.548 | 1.433 | 1.672 | 1.116 | 2.787 | 1.487 | 1.070 | 1.129 | 1.409 | 852 | 2.307 | 2.671 | 1.286 | 1.775 | 1.106 | 2.163 | 1.634 | 2.174 | 1.098 | 1.770 |
| IX | 1.543 | 1.445 | 1.666 | 1.131 | 2.755 | 1.490 | 1.091 | 1.132 | 1.400 | 862 | 2.310 | 2.618 | 1.387 | 1.733 | 1.107 | 2.146 | 1.571 | 2.196 | 1.099 | 1.870 |
| X | 1.546 | 1.399 | 1.666 | 1.136 | 2.685 | 1.463 | 1.097 | 1.136 | 1.421 | 871 | 2.300 | 2.672 | 1.404 | 1.760 | 1.102 | 2.164 | 1.591 | 2.153 | 1.120 | 1.796 |
| XI | 1.583 | 1.548 | 1.649 | 1.181 | 2.830 | 1.488 | 1.107 | 1.172 | 1.464 | 881 | 2.370 | 2.624 | 1.413 | 1.760 | 1.126 | 2.174 | 1.608 | 2.225 | 1.120 | 1.680 |
| XII | 1.616 | 1.486 | 1.686 | 1.195 | 2.973 | 1.523 | 1.138 | 1.199 | 1.453 | 875 | 2.455 | 3.091 | 1.460 | 1.849 | 1.143 | 2.199 | 1.602 | 2.293 | 1.132 | 1.801 |
| 2022 | 1.724 | 1.570 | 1.891 | 1.304 | 2.956 | 1.591 | 1.237 | 1.323 | 1.610 | 1.027 | 2.556 | 2.797 | 1.613 | 2.023 | 1.399 | 2.348 | 1.741 | 2.310 | 1.321 | 1.949 |
| I | 1.614 | 1.410 | 1.699 | 1.232 | 2.787 | 1.522 | 1.172 | 1.237 | 1.503 | 976 | 2.299 | 2.646 | 1.523 | 1.897 | 1.202 | 2.221 | 1.632 | 2.183 | 1.304 | 1.900 |
| II | 1.614 | 1.485 | 1.636 | 1.228 | 2.656 | 1.493 | 1.168 | 1.262 | 1.505 | 997 | 2.399 | 2.701 | 1.549 | 1.907 | 1.256 | 2.238 | 1.647 | 2.085 | 1.266 | 1.895 |
| III | 1.694 | 1.618 | 1.770 | 1.296 | 3.024 | 1.602 | 1.215 | 1.307 | 1.583 | 1.002 | 2.516 | 2.710 | 1.606 | 1.939 | 1.304 | 2.291 | 1.673 | 2.308 | 1.281 | 1.917 |
| IV | 1.667 | 1.547 | 1.749 | 1.280 | 2.837 | 1.550 | 1.189 | 1.312 | 1.552 | 1.012 | 2.491 | 2.767 | 1.642 | 1.952 | 1.295 | 2.288 | 1.691 | 2.144 | 1.280 | 1.909 |
| V | 1.714 | 1.550 | 1.930 | 1.298 | 2.992 | 1.606 | 1.226 | 1.337 | 1.638 | 1.027 | 2.550 | 2.828 | 1.627 | 2.000 | 1.392 | 2.311 | 1.711 | 2.248 | 1.302 | 1.926 |
| VI | 1.723 | 1.603 | 1.948 | 1.292 | 2.919 | 1.615 | 1.247 | 1.345 | 1.608 | 1.028 | 2.593 | 3.040 | 1.607 | 1.994 | 1.405 | 2.303 | 1.745 | 2.248 | 1.304 | 1.927 |
| VII | 1.735 | 1.528 | 1.962 | 1.284 | 2.815 | 1.608 | 1.236 | 1.310 | 1.630 | 1.037 | 2.561 | 2.797 | 1.609 | 2.061 | 1.411 | 2.381 | 1.762 | 2.444 | 1.310 | 1.925 |
| VIII | 1.761 | 1.638 | 2.031 | 1.322 | 3.148 | 1.642 | 1.276 | 1.328 | 1.663 | 1.040 | 2.555 | 2.796 | 1.636 | 2.029 | 1.381 | 2.401 | 1.753 | 2.462 | 1.324 | 1.917 |
| IX | 1.766 | 1.624 | 1.964 | 1.322 | 3.059 | 1.618 | 1.272 | 1.336 | 1.636 | 1.042 | 2.646 | 2.754 | 1.645 | 2.080 | 1.493 | 2.394 | 1.821 | 2.383 | 1.325 | 1.942 |
| X | 1.766 | 1.585 | 1.963 | 1.331 | 2.965 | 1.585 | 1.267 | 1.336 | 1.639 | 1.040 | 2.601 | 2.770 | 1.617 | 2.084 | 1.500 | 2.479 | 1.803 | 2.319 | 1.341 | 1.993 |

**3. PLAĆE
WAGES**

**3.5. NOMINALNI I REALNI INDEKSI PROSJEČNIH NETO PLAĆA U FEDERACIJI BIH
NOMINAL AND REAL INDICES OF AVERAGE NET WAGES IN FEDERATION OF BIH**

| | Nominalni indeksi neto plaće <i>Nominal indices net wage</i> | | | | | Realni indeksi neto plaće <i>Real indices net wage</i> | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | <u>2019</u> 2018 | <u>2020</u> 2019 | <u>2021</u> 2020 | <u>2022</u> 2021 | <u>2023</u> 2022 | <u>2019</u> 2018 | <u>2020</u> 2019 | <u>2021</u> 2020 | <u>2022</u> 2021 | <u>2023</u> 2022 |
| UKUPNO TOTAL | 104,4 | 103,0 | 104,2 | 111,8 | 113,2 | 103,8 | 104,0 | 102,0 | 97,3 | 107,7 |
| A Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov <i>Agriculture, forestry and fishing</i> | 104,8 | 101,4 | 102,4 | 109,1 | 112,2 | 104,2 | 102,4 | 100,3 | 95,0 | 106,7 |
| B Vađenje ruda i kamena <i>Mining and quarrying</i> | 100,8 | 103,8 | 102,1 | 115,7 | 116,7 | 100,2 | 104,8 | 100,0 | 100,7 | 111,0 |
| C Preradivačka industrija <i>Manufacturing</i> | 104,8 | 102,4 | 107,1 | 115,8 | 114,8 | 104,2 | 103,3 | 104,9 | 100,8 | 109,2 |
| D Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija <i>Electricity, gas, steam and air conditioning supply</i> | 103,1 | 100,0 | 101,6 | 106,5 | 108,1 | 102,5 | 100,9 | 99,5 | 92,7 | 102,8 |
| E Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša <i>Water supply, sewerage, waste management and remediation activities</i> | 102,6 | 101,5 | 101,8 | 109,1 | 110,3 | 102,0 | 102,4 | 99,7 | 94,9 | 105,0 |
| F Gradjevinarstvo <i>Construction</i> | 107,5 | 104,3 | 105,9 | 116,1 | 116,3 | 106,9 | 105,2 | 103,8 | 101,0 | 110,7 |
| G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala <i>Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles</i> | 106,9 | 102,6 | 103,7 | 116,7 | 113,0 | 106,3 | 103,5 | 101,5 | 101,5 | 107,5 |
| H Prijevoz i skladištenje <i>Transportation and storage</i> | 101,7 | 99,3 | 102,8 | 114,7 | 112,6 | 101,1 | 100,2 | 100,7 | 99,8 | 107,1 |
| I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo) <i>Accommodation and food service activities</i> | 101,7 | 95,6 | 105,6 | 122,0 | 112,8 | 101,1 | 96,5 | 103,4 | 106,2 | 107,3 |
| J Informacije i komunikacije <i>Information and communication</i> | 104,1 | 102,6 | 105,7 | 110,1 | 117,1 | 103,5 | 103,6 | 103,5 | 95,8 | 111,4 |
| K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja <i>Financial and insurance activities</i> | 109,5 | 100,2 | 103,3 | 103,5 | 107,1 | 108,9 | 101,1 | 101,2 | 90,0 | 101,9 |
| L Poslovanje nekretninama <i>Real estate activities</i> | 109,0 | 95,9 | 106,3 | 120,9 | 112,9 | 108,3 | 96,8 | 104,1 | 105,2 | 107,5 |
| M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti <i>Professional, scientific and technical activities</i> | 101,4 | 98,0 | 106,7 | 114,9 | 113,1 | 100,8 | 98,9 | 104,5 | 100,0 | 107,7 |
| N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti <i>Administrative and support service activities</i> | 100,7 | 102,3 | 108,5 | 132,9 | 118,7 | 100,1 | 103,2 | 106,2 | 115,7 | 112,9 |
| O Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje <i>Public administration and defence; compulsory social security</i> | 103,8 | 102,5 | 102,1 | 108,7 | 112,6 | 103,1 | 103,4 | 100,0 | 94,6 | 107,1 |
| P Obrazovanje <i>Education</i> | 106,4 | 102,9 | 103,2 | 110,6 | 111,7 | 105,7 | 103,9 | 101,0 | 96,2 | 106,3 |
| Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite <i>Human health and social work activities</i> | 107,4 | 104,0 | 104,0 | 107,3 | 111,1 | 106,7 | 104,9 | 101,9 | 93,4 | 105,7 |
| R Umjetnost, zabava i rekreacija <i>Arts, entertainment and recreation</i> | 112,8 | 98,4 | 99,2 | 120,2 | 114,2 | 112,1 | 99,3 | 97,1 | 104,6 | 108,7 |
| S Ostale uslužne djelatnosti <i>Other service activities</i> | 103,8 | 102,6 | 103,4 | 111,5 | 108,7 | 103,2 | 103,6 | 101,3 | 97,1 | 103,5 |

4. PREGLED PO KANTONIMA I OPĆINAMA
REVIEW BY CANTONS AND MUNICIPALITIES

4.1. ZAPOSLENI PO KANTONIMA I PODRUČJIMA KD BIH 2010
EMPLOYED PERSONS BY CANTONS AND BY SECTIONS KD BIH 2010

| Godina Year | Kanton Canton | Ukupno Total | Područja/Sections | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
| Federacija BiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 531.483 | 10.989 | 13.259 | 106.385 | 8.724 | 8.652 | 26.007 | 98.951 | 24.857 | 27.414 | 15.509 | 12.115 | 3.206 | 16.593 | 12.068 | 48.077 | 43.436 | 34.627 | 10.087 | 10.527 |
| 2020 | | 520.162 | 10.743 | 12.671 | 101.729 | 8.645 | 8.527 | 26.363 | 95.570 | 24.419 | 24.473 | 16.224 | 12.070 | 3.073 | 16.594 | 12.464 | 48.228 | 43.113 | 35.360 | 9.350 | 10.546 |
| 2021 | | 525.397 | 10.984 | 12.244 | 103.541 | 8.549 | 8.446 | 26.334 | 95.420 | 24.423 | 24.679 | 17.754 | 12.034 | 2.854 | 17.264 | 13.197 | 47.985 | 43.400 | 36.097 | 9.571 | 10.621 |
| 2022 | | 535.665 | 11.013 | 11.489 | 106.439 | 8.486 | 8.587 | 25.642 | 97.373 | 25.000 | 26.187 | 19.362 | 11.852 | 2.623 | 18.265 | 13.709 | 47.943 | 44.234 | 37.031 | 9.650 | 10.780 |
| 2023 | | 541.261 | 11.170 | 11.119 | 106.230 | 8.496 | 8.623 | 25.646 | 98.392 | 25.296 | 27.315 | 20.434 | 11.882 | 2.482 | 18.561 | 14.190 | 47.846 | 45.457 | 37.336 | 9.687 | 11.099 |
| Unsko-sanski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 38.220 | 1.494 | 164 | 6.916 | 449 | 963 | 1.705 | 8.359 | 1.237 | 2.265 | 535 | 721 | 229 | 954 | 727 | 3.134 | 4.181 | 2.618 | 801 | 768 |
| 2020 | | 37.085 | 1.533 | 153 | 6.526 | 437 | 952 | 1.729 | 7.862 | 1.215 | 2.075 | 519 | 727 | 192 | 954 | 775 | 3.150 | 4.061 | 2.687 | 748 | 790 |
| 2021 | | 37.712 | 1.619 | 154 | 6.941 | 428 | 944 | 1.791 | 7.785 | 1.259 | 2.183 | 520 | 729 | 186 | 978 | 812 | 3.085 | 4.026 | 2.737 | 754 | 781 |
| 2022 | | 38.353 | 1.587 | 221 | 7.215 | 395 | 945 | 1.805 | 7.982 | 1.289 | 2.298 | 522 | 691 | 172 | 1.002 | 800 | 3.074 | 3.976 | 2.828 | 765 | 786 |
| 2023 | | 38.385 | 1.549 | 264 | 7.274 | 363 | 942 | 1.848 | 7.965 | 1.320 | 2.378 | 500 | 664 | 163 | 946 | 767 | 3.092 | 3.941 | 2.800 | 770 | 839 |
| Posavski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 6.549 | 177 | 12 | 1.602 | 109 | 93 | 174 | 1.358 | 283 | 407 | 64 | 70 | - | 104 | 65 | 860 | 512 | 456 | 122 | 81 |
| 2020 | | 6.353 | 188 | 13 | 1.497 | 107 | 88 | 195 | 1.291 | 273 | 402 | 70 | 72 | 2 | 100 | 58 | 878 | 500 | 437 | 106 | 76 |
| 2021 | | 6.296 | 201 | 14 | 1.462 | 108 | 81 | 198 | 1.270 | 273 | 393 | 70 | 78 | 2 | 115 | 58 | 868 | 494 | 429 | 111 | 71 |
| 2022 | | 6.459 | 217 | 7 | 1.569 | 111 | 86 | 196 | 1.307 | 270 | 386 | 70 | 63 | 7 | 134 | 59 | 862 | 489 | 455 | 101 | 70 |
| 2023 | | 6.533 | 228 | 10 | 1.616 | 110 | 87 | 222 | 1.292 | 277 | 382 | 77 | 59 | 12 | 125 | 59 | 868 | 489 | 457 | 88 | 75 |
| Tuzlanski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 99.067 | 1.512 | 6.809 | 24.155 | 1.558 | 1.422 | 6.296 | 18.055 | 5.521 | 3.420 | 1.685 | 1.638 | 206 | 2.217 | 1.417 | 5.333 | 7.933 | 6.739 | 1.564 | 1.587 |
| 2020 | | 97.863 | 1.507 | 6.535 | 23.474 | 1.523 | 1.424 | 6.351 | 17.661 | 5.502 | 3.158 | 1.908 | 1.640 | 190 | 2.147 | 1.563 | 5.431 | 7.912 | 6.830 | 1.497 | 1.610 |
| 2021 | | 99.589 | 1.520 | 6.515 | 23.949 | 1.495 | 1.440 | 6.369 | 17.871 | 5.605 | 3.358 | 2.142 | 1.643 | 179 | 2.035 | 1.736 | 5.395 | 8.002 | 7.141 | 1.532 | 1.662 |
| 2022 | | 101.192 | 1.509 | 6.158 | 24.694 | 1.427 | 1.499 | 6.223 | 18.337 | 5.694 | 3.563 | 2.292 | 1.609 | 168 | 2.114 | 1.768 | 5.405 | 8.114 | 7.313 | 1.568 | 1.737 |
| 2023 | | 101.715 | 1.556 | 5.942 | 24.503 | 1.373 | 1.507 | 6.264 | 18.545 | 5.675 | 3.724 | 2.424 | 1.594 | 153 | 2.102 | 1.857 | 5.382 | 8.428 | 7.358 | 1.554 | 1.774 |
| Zeničko-dobojski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 84.169 | 2.122 | 4.747 | 27.089 | 1.355 | 1.208 | 4.209 | 12.598 | 3.920 | 3.446 | 730 | 1.025 | 286 | 1.805 | 1.113 | 4.439 | 6.980 | 4.599 | 1.253 | 1.245 |
| 2020 | | 82.073 | 1.966 | 4.488 | 25.933 | 1.366 | 1.190 | 4.223 | 12.316 | 3.777 | 3.266 | 752 | 1.005 | 299 | 1.823 | 1.122 | 4.452 | 7.050 | 4.671 | 1.131 | 1.243 |
| 2021 | | 82.178 | 2.050 | 4.125 | 26.209 | 1.337 | 1.183 | 4.152 | 12.436 | 3.667 | 3.348 | 789 | 998 | 297 | 1.869 | 1.099 | 4.372 | 7.141 | 4.719 | 1.154 | 1.233 |
| 2022 | | 82.740 | 2.144 | 3.766 | 26.788 | 1.282 | 1.189 | 4.009 | 12.457 | 3.787 | 3.413 | 786 | 975 | 274 | 1.909 | 1.154 | 4.353 | 7.269 | 4.811 | 1.113 | 1.261 |
| 2023 | | 83.022 | 2.157 | 3.658 | 26.748 | 1.255 | 1.187 | 3.991 | 12.630 | 3.866 | 3.496 | 841 | 995 | 234 | 1.900 | 1.153 | 4.332 | 7.369 | 4.824 | 1.080 | 1.306 |
| Bosansko-podrinjski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 7.083 | 163 | - | 3.311 | 52 | 93 | 166 | 732 | 203 | 224 | 89 | 88 | - | 64 | 72 | 767 | 441 | 408 | 99 | 111 |
| 2020 | | 6.882 | 149 | - | 3.127 | 53 | 95 | 161 | 718 | 193 | 227 | 90 | 91 | - | 66 | 72 | 757 | 469 | 409 | 89 | 116 |
| 2021 | | 6.913 | 149 | - | 3.185 | 53 | 99 | 155 | 712 | 190 | 213 | 93 | 97 | - | 69 | 72 | 736 | 469 | 416 | 90 | 115 |
| 2022 | | 6.980 | 140 | - | 3.270 | 46 | 100 | 137 | 698 | 185 | 216 | 94 | 92 | - | 73 | 88 | 729 | 485 | 425 | 91 | 111 |
| 2023 | | 6.820 | 148 | - | 3.144 | 42 | 111 | 132 | 645 | 183 | 216 | 88 | 89 | - | 79 | 89 | 741 | 486 | 425 | 84 | 118 |
| Srednjobosanski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 51.583 | 1.745 | 1.148 | 16.556 | 717 | 755 | 1.814 | 9.901 | 1.574 | 2.377 | 473 | 509 | 111 | 614 | 604 | 3.087 | 4.204 | 3.407 | 1.294 | 693 |
| 2020 | | 50.024 | 1.718 | 1.115 | 15.713 | 714 | 762 | 2.006 | 9.247 | 1.562 | 2.292 | 482 | 532 | 114 | 593 | 614 | 3.066 | 4.261 | 3.446 | 1.091 | 696 |
| 2021 | | 49.930 | 1.828 | 1.117 | 15.672 | 696 | 768 | 1.995 | 9.074 | 1.587 | 2.316 | 484 | 525 | 132 | 616 | 596 | 2.958 | 4.304 | 3.370 | 1.196 | 696 |
| 2022 | | 50.474 | 1.833 | 1.055 | 15.662 | 678 | 765 | 1.998 | 9.366 | 1.641 | 2.347 | 526 | 525 | 143 | 648 | 626 | 2.990 | 4.383 | 3.420 | 1.159 | 709 |
| 2023 | | 50.378 | 1.845 | 976 | 15.242 | 684 | 767 | 2.034 | 9.455 | 1.659 | 2.439 | 559 | 524 | 199 | 650 | 621 | 2.978 | 4.451 | 3.463 | 1.093 | 739 |

4. PREGLED PO KANTONIMA I OPĆINAMA
 REVIEW BY CANTONS AND MUNICIPALITIES

4.1. ZAPOSLENI PO KANTONIMA I PODRUČJIMA KD BIH 2010 - nastavak
 EMPLOYED PERSONS BY CANTONS AND BY SECTIONS KD BIH 2010 - continued

| Godina Year | Kanton Canton | Ukupno Total | Područja/Sections | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
| Hercegovačko-neretvanski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 55.213 | 902 | 119 | 7.546 | 2.161 | 1.033 | 2.674 | 10.679 | 2.999 | 4.335 | 1.694 | 1.167 | 201 | 1.279 | 1.124 | 4.972 | 5.229 | 4.845 | 1.266 | 988 |
| 2020 | | 52.336 | 824 | 122 | 6.651 | 2.164 | 1.001 | 2.611 | 10.073 | 2.829 | 3.546 | 1.770 | 1.192 | 187 | 1.282 | 1.068 | 4.945 | 4.868 | 5.006 | 1.192 | 1.005 |
| 2021 | | 52.673 | 798 | 99 | 6.879 | 2.187 | 1.009 | 2.591 | 10.019 | 2.787 | 3.493 | 1.891 | 1.194 | 166 | 1.374 | 985 | 4.891 | 4.914 | 5.155 | 1.264 | 977 |
| 2022 | | 54.898 | 816 | 66 | 7.521 | 2.196 | 1.030 | 2.507 | 10.350 | 2.849 | 3.877 | 2.078 | 1.176 | 171 | 1.511 | 1.015 | 5.067 | 5.023 | 5.327 | 1.304 | 1.014 |
| 2023 | | 56.393 | 807 | 57 | 7.655 | 2.224 | 1.073 | 2.468 | 10.563 | 2.914 | 4.269 | 2.157 | 1.146 | 146 | 1.589 | 1.062 | 5.251 | 5.117 | 5.516 | 1.323 | 1.056 |
| Zapadnohercegovački | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 20.020 | 519 | 174 | 3.658 | 208 | 242 | 1.157 | 6.506 | 732 | 857 | 92 | 282 | 147 | 709 | 199 | 1.441 | 1.740 | 722 | 410 | 225 |
| 2020 | | 20.041 | 540 | 173 | 3.709 | 215 | 233 | 1.157 | 6.468 | 741 | 836 | 100 | 300 | 136 | 717 | 182 | 1.417 | 1.742 | 736 | 397 | 242 |
| 2021 | | 20.401 | 522 | 145 | 3.906 | 218 | 228 | 1.205 | 6.459 | 752 | 864 | 112 | 353 | 87 | 726 | 216 | 1.440 | 1.761 | 749 | 409 | 249 |
| 2022 | | 20.915 | 526 | 123 | 4.118 | 221 | 244 | 1.173 | 6.618 | 780 | 901 | 135 | 321 | 90 | 756 | 221 | 1.435 | 1.800 | 777 | 416 | 260 |
| 2023 | | 21.484 | 565 | 118 | 4.264 | 228 | 257 | 1.232 | 6.709 | 814 | 928 | 188 | 317 | 89 | 744 | 223 | 1.458 | 1.848 | 779 | 447 | 276 |
| Kanton Sarajevo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 152.394 | 1.003 | 53 | 14.144 | 1.926 | 2.633 | 7.289 | 28.803 | 8.052 | 9.336 | 10.089 | 6.490 | 2.010 | 8.692 | 6.671 | 16.282 | 11.116 | 10.109 | 3.018 | 4.678 |
| 2020 | | 150.451 | 1.004 | 38 | 13.638 | 1.874 | 2.570 | 7.388 | 28.064 | 8.003 | 7.937 | 10.480 | 6.391 | 1.934 | 8.763 | 6.934 | 16.406 | 11.161 | 10.400 | 2.855 | 4.611 |
| 2021 | | 152.576 | 962 | 37 | 13.754 | 1.836 | 2.483 | 7.341 | 27.962 | 7.973 | 7.764 | 11.606 | 6.302 | 1.790 | 9.331 | 7.541 | 16.573 | 11.206 | 10.630 | 2.797 | 4.688 |
| 2022 | | 156.488 | 939 | 47 | 13.908 | 1.930 | 2.516 | 7.043 | 28.418 | 8.186 | 8.444 | 12.789 | 6.284 | 1.585 | 9.961 | 7.879 | 16.512 | 11.595 | 10.907 | 2.869 | 4.676 |
| 2023 | | 159.636 | 964 | 48 | 14.086 | 2.013 | 2.487 | 6.889 | 28.781 | 8.264 | 8.754 | 13.525 | 6.376 | 1.472 | 10.268 | 8.208 | 16.624 | 12.200 | 10.928 | 2.995 | 4.754 |
| Kanton 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 10.906 | 1.353 | 34 | 1.402 | 189 | 210 | 525 | 1.960 | 335 | 748 | 56 | 125 | 18 | 157 | 76 | 1.484 | 1.099 | 723 | 261 | 151 |
| 2020 | | 10.869 | 1.316 | 34 | 1.462 | 191 | 211 | 542 | 1.870 | 324 | 736 | 52 | 120 | 18 | 150 | 79 | 1.540 | 1.088 | 739 | 242 | 155 |
| 2021 | | 10.956 | 1.336 | 38 | 1.578 | 192 | 212 | 538 | 1.832 | 330 | 748 | 47 | 115 | 15 | 151 | 81 | 1.494 | 1.083 | 753 | 264 | 149 |
| 2022 | | 11.235 | 1.302 | 46 | 1.694 | 200 | 213 | 551 | 1.840 | 319 | 742 | 70 | 116 | 13 | 157 | 99 | 1.585 | 1.100 | 768 | 264 | 156 |
| 2023 | | 11.293 | 1.351 | 48 | 1.691 | 203 | 208 | 566 | 1.807 | 324 | 729 | 74 | 118 | 15 | 158 | 153 | 1.517 | 1.128 | 786 | 256 | 161 |

4. PREGLED PO KANTONIMA I OPĆINAMA

REVIEW BY CANTONS AND MUNICIPALITIES

4.2. ZAPOSLENI U FEDERACIJI BIH PO OPĆINAMA I SPOLU

EMPLOYED PERSONS IN FEDERATION OF BIH BY MUNICIPALITIES AND SEX

| Općine/Municipalities | Spol/Sex | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Federacija BiH/Federation of BiH | svega/all | 531.483 | 520.162 | 525.397 | 535.665 | 541.261 |
| | žene/women | 222.516 | 218.280 | 222.303 | 232.282 | 238.477 |
| Unsko-sanski kanton | svega/all | 38.220 | 37.085 | 37.712 | 38.353 | 38.385 |
| | žene/women | 16.351 | 15.847 | 16.126 | 16.724 | 16.904 |
| Grad Bihać | svega/all | 13.806 | 13.354 | 13.440 | 13.512 | 13.367 |
| | žene/women | 6.286 | 6.065 | 6.150 | 6.320 | 6.328 |
| Bosanska Krupa | svega/all | 3.378 | 3.300 | 3.503 | 3.596 | 3.666 |
| | žene/women | 1.222 | 1.223 | 1.267 | 1.361 | 1.426 |
| Bosanski Petrovac | svega/all | 1.319 | 1.276 | 1.372 | 1.443 | 1.410 |
| | žene/women | 463 | 450 | 482 | 514 | 498 |
| Bužim | svega/all | 1.449 | 1.457 | 1.492 | 1.580 | 1.618 |
| | žene/women | 603 | 601 | 609 | 652 | 651 |
| Grad Cazin | svega/all | 7.151 | 7.052 | 7.147 | 7.299 | 7.380 |
| | žene/women | 3.178 | 3.141 | 3.205 | 3.320 | 3.351 |
| Ključ | svega/all | 1.586 | 1.480 | 1.534 | 1.513 | 1.500 |
| | žene/women | 669 | 625 | 663 | 686 | 685 |
| Sanski Most | svega/all | 4.448 | 4.239 | 4.256 | 4.414 | 4.504 |
| | žene/women | 1.711 | 1.640 | 1.627 | 1.687 | 1.752 |
| Velika Kladuša | svega/all | 5.083 | 4.927 | 4.968 | 4.996 | 4.940 |
| | žene/women | 2.219 | 2.102 | 2.123 | 2.184 | 2.213 |
| Kanton Posavski | svega/all | 6.549 | 6.353 | 6.296 | 6.459 | 6.533 |
| | žene/women | 2.776 | 2.666 | 2.661 | 2.787 | 2.813 |
| Domaljevac-Šamac | svega/all | 401 | 413 | 434 | 454 | 478 |
| | žene/women | 188 | 195 | 206 | 218 | 222 |
| Odžak | svega/all | 2.543 | 2.469 | 2.436 | 2.538 | 2.575 |
| | žene/women | 971 | 924 | 916 | 996 | 1.004 |
| Orašje | svega/all | 3.605 | 3.471 | 3.426 | 3.467 | 3.480 |
| | žene/women | 1.617 | 1.547 | 1.539 | 1.573 | 1.587 |
| Tuzlanski kanton | svega/all | 99.067 | 97.863 | 99.589 | 101.192 | 101.715 |
| | žene/women | 37.119 | 36.814 | 38.021 | 40.063 | 41.071 |
| Banovići | svega/all | 5.368 | 5.256 | 5.204 | 5.309 | 5.292 |
| | žene/women | 1.362 | 1.352 | 1.371 | 1.474 | 1.493 |
| Čelić | svega/all | 1.158 | 1.073 | 1.104 | 1.173 | 1.220 |
| | žene/women | 432 | 382 | 399 | 442 | 474 |
| Doboj Istok | svega/all | 1.902 | 1.850 | 1.815 | 1.865 | 1.937 |
| | žene/women | 849 | 817 | 797 | 832 | 887 |

4. PREGLED PO KANTONIMA I OPĆINAMA
 REVIEW BY CANTONS AND MUNICIPALITIES

4.2. ZAPOSLENI U FEDERACIJI BIH PO OPCINAMA I SPOLU - nastavak
 EMPLOYED PERSONS IN FEDERATION OF BIH BY MUNICIPALITIES AND SEX - continued

| Općine/Municipalities | Spol/Sex | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grad Gračanica | svega/all žene/women | 10.965 4.341 | 10.813 4.267 | 10.953 4.378 | 11.065 4.558 | 11.017 4.625 |
| Grad Gradačac | svega/all žene/women | 8.987 3.527 | 8.663 3.417 | 8.786 3.405 | 8.895 3.563 | 8.940 3.680 |
| Kalesija | svega/all žene/women | 4.371 1.387 | 4.194 1.383 | 4.399 1.462 | 4.620 1.616 | 4.550 1.696 |
| Kladanj | svega/all žene/women | 1.891 664 | 1.701 604 | 1.663 605 | 1.637 616 | 1.602 625 |
| Lukavac | svega/all žene/women | 9.617 3.335 | 9.377 3.343 | 9.146 3.488 | 9.516 3.796 | 9.800 3.924 |
| Sapna | svega/all žene/women | 610 163 | 577 157 | 603 189 | 593 186 | 580 183 |
| Grad Srebrenik | svega/all žene/women | 6.136 1.993 | 6.186 2.025 | 6.306 2.091 | 6.513 2.238 | 6.635 2.338 |
| Teočak | svega/all žene/women | 458 153 | 459 164 | 448 159 | 430 170 | 424 176 |
| Grad Tuzla | svega/all žene/women | 36.693 15.522 | 36.798 15.344 | 38.233 15.840 | 38.492 16.488 | 38.542 16.755 |
| Grad Živinice | svega/all žene/women | 10.911 3.391 | 10.916 3.559 | 10.929 3.837 | 11.084 4.084 | 11.176 4.215 |
| Zeničko-dobojski kanton | svega/all žene/women | 84.169 33.600 | 82.073 33.005 | 82.178 33.482 | 82.740 34.567 | 83.022 35.197 |
| Breza | svega/all žene/women | 2.999 819 | 2.962 830 | 2.912 853 | 2.775 886 | 2.740 915 |
| Doboj Jug | svega/all žene/women | 1.518 460 | 1.539 467 | 1.533 477 | 1.565 495 | 1.543 507 |
| Kakanj | svega/all žene/women | 7.283 2.339 | 7.098 2.304 | 6.970 2.315 | 6.777 2.340 | 6.756 2.408 |
| Maglaj | svega/all žene/women | 4.521 2.016 | 4.311 1.907 | 4.250 1.883 | 4.245 1.947 | 4.298 1.991 |
| Olovo | svega/all žene/women | 1.979 731 | 1.888 733 | 1.947 784 | 1.929 822 | 1.949 857 |
| Tešanj | svega/all žene/women | 13.852 5.968 | 13.535 5.878 | 13.783 5.983 | 13.900 6.180 | 13.890 6.183 |
| Usora | svega/all žene/women | 1.822 531 | 1.780 556 | 1.921 640 | 2.048 703 | 2.030 784 |

4. PREGLED PO KANTONIMA I OPĆINAMA
 REVIEW BY CANTONS AND MUNICIPALITIES

4.2. ZAPOSLENI U FEDERACIJI BIH PO OPCINAMA I SPOLU - nastavak
 EMPLOYED PERSONS IN FEDERATION OF BIH BY MUNICIPALITIES AND SEX - continued

| Općine/Municipalities | Spol/Sex | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vareš | svega/all | 1.316 | 1.228 | 1.242 | 1.317 | 1.519 |
| | žene/women | 525 | 514 | 535 | 563 | 610 |
| Grad Visoko | svega/all | 10.611 | 10.304 | 10.389 | 10.511 | 10.359 |
| | žene/women | 4.649 | 4.496 | 4.552 | 4.783 | 4.741 |
| Zavidovići | svega/all | 5.021 | 4.811 | 4.757 | 4.725 | 4.709 |
| | žene/women | 2.168 | 2.081 | 2.054 | 2.086 | 2.125 |
| Grad Zenica | svega/all | 27.587 | 27.136 | 26.906 | 27.307 | 27.408 |
| | žene/women | 11.084 | 11.000 | 11.128 | 11.375 | 11.543 |
| Žepče | svega/all | 5.660 | 5.481 | 5.568 | 5.641 | 5.821 |
| | žene/women | 2.310 | 2.239 | 2.278 | 2.387 | 2.533 |
| Bosansko-podrinjski kanton | svega/all | 7.083 | 6.882 | 6.913 | 6.980 | 6.820 |
| | žene/women | 3.195 | 3.123 | 3.140 | 3.258 | 3.210 |
| Foča | svega/all | 219 | 207 | 194 | 180 | 178 |
| | žene/women | 81 | 81 | 75 | 70 | 73 |
| Grad Goražde | svega/all | 6.750 | 6.573 | 6.629 | 6.713 | 6.555 |
| | žene/women | 3.072 | 3.001 | 3.025 | 3.151 | 3.100 |
| Pale | svega/all | 114 | 102 | 90 | 87 | 87 |
| | žene/women | 42 | 41 | 40 | 37 | 37 |
| Srednjobosanski kanton | svega/all | 51.583 | 50.024 | 49.930 | 50.474 | 50.378 |
| | žene/women | 21.153 | 20.518 | 20.619 | 21.330 | 21.570 |
| Bugojno | svega/all | 5.681 | 5.542 | 5.575 | 5.749 | 5.843 |
| | žene/women | 2.589 | 2.497 | 2.546 | 2.698 | 2.720 |
| Busovača | svega/all | 2.244 | 2.253 | 2.261 | 2.304 | 2.308 |
| | žene/women | 841 | 833 | 855 | 923 | 951 |
| Dobretići | svega/all | 31 | 27 | 27 | 40 | 40 |
| | žene/women | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Donji Vakuf | svega/all | 3.195 | 3.062 | 3.123 | 2.647 | 2.447 |
| | žene/women | 1.068 | 1.037 | 1.036 | 964 | 907 |
| Fojnica | svega/all | 2.249 | 2.218 | 2.170 | 2.269 | 2.335 |
| | žene/women | 1.160 | 1.158 | 1.142 | 1.204 | 1.250 |
| Gornji Vakuf - Uskoplje | svega/all | 3.161 | 2.980 | 2.911 | 2.993 | 2.996 |
| | žene/women | 1.062 | 1.078 | 1.074 | 1.107 | 1.138 |
| Jajce | svega/all | 3.832 | 3.865 | 3.962 | 4.124 | 4.108 |
| | žene/women | 1.241 | 1.243 | 1.270 | 1.349 | 1.391 |
| Kiseljak | svega/all | 4.470 | 4.437 | 4.398 | 4.419 | 4.393 |
| | žene/women | 1.700 | 1.670 | 1.697 | 1.737 | 1.742 |

4. PREGLED PO KANTONIMA I OPĆINAMA
 REVIEW BY CANTONS AND MUNICIPALITIES

4.2. ZAPOSLENI U FEDERACIJI BIH PO OPCINAMA I SPOLU - nastavak
 EMPLOYED PERSONS IN FEDERATION OF BIH BY MUNICIPALITIES AND SEX - continued

| Općine/Municipalities | Spol/Sex | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kreševo | svega/all žene/women | 1.212 389 | 1.184 386 | 1.180 393 | 1.225 414 | 1.256 433 |
| Novi Travnik | svega/all žene/women | 4.493 1.820 | 4.380 1.766 | 4.332 1.752 | 4.433 1.796 | 4.530 1.825 |
| Travnik | svega/all žene/women | 13.796 6.343 | 13.396 6.189 | 13.173 6.199 | 13.382 6.403 | 13.236 6.419 |
| Vitez | svega/all žene/women | 7.219 2.931 | 6.680 2.653 | 6.818 2.647 | 6.889 2.726 | 6.886 2.784 |
| Hercegovačko-neretvanski kanton | svega/all žene/women | 55.213 25.422 | 52.336 24.210 | 52.673 24.470 | 54.898 25.829 | 56.393 26.903 |
| Grad Čapljina | svega/all žene/women | 3.596 1.670 | 3.511 1.646 | 3.444 1.619 | 3.598 1.713 | 3.702 1.780 |
| Čitluk | svega/all žene/women | 5.685 2.527 | 5.002 2.103 | 4.613 1.922 | 5.067 2.213 | 5.383 2.410 |
| Jablanica | svega/all žene/women | 2.039 732 | 1.943 672 | 1.938 703 | 1.978 769 | 1.976 789 |
| Konjic | svega/all žene/women | 5.920 2.397 | 5.803 2.380 | 6.007 2.507 | 6.278 2.630 | 6.464 2.757 |
| Grad Mostar | svega/all žene/women | 33.929 16.151 | 32.104 15.468 | 32.654 15.746 | 33.883 16.489 | 34.845 17.204 |
| Neum | svega/all žene/women | 1.119 555 | 1.059 522 | 1.066 526 | 1.113 562 | 1.097 552 |
| Prozor | svega/all žene/women | 1.431 618 | 1.412 600 | 1.439 618 | 1.421 608 | 1.406 604 |
| Ravno | svega/all žene/women | 159 60 | 162 60 | 167 68 | 169 68 | 161 66 |
| Stolac | svega/all žene/women | 1.335 712 | 1.340 759 | 1.345 761 | 1.391 777 | 1.359 741 |
| Zapadnohercegovački kanton | svega/all žene/women | 20.020 8.176 | 20.041 8.189 | 20.401 8.318 | 20.915 8.733 | 21.484 9.110 |
| Grude | svega/all žene/women | 3.931 1.533 | 3.941 1.535 | 3.953 1.562 | 4.043 1.640 | 4.126 1.718 |
| Grad Ljubuški | svega/all žene/women | 4.713 2.106 | 4.748 2.136 | 4.726 2.133 | 4.790 2.201 | 4.916 2.300 |
| Posušje | svega/all žene/women | 3.721 1.549 | 3.703 1.527 | 3.784 1.577 | 3.919 1.665 | 4.048 1.735 |
| Grad Široki Brijeg | svega/all žene/women | 7.655 2.988 | 7.649 2.991 | 7.938 3.046 | 8.163 3.227 | 8.394 3.357 |

4. PREGLED PO KANTONIMA I OPĆINAMA
 REVIEW BY CANTONS AND MUNICIPALITIES

4.2. ZAPOSLENI U FEDERACIJI BIH PO OPCINAMA I SPOLU - nastavak
 EMPLOYED PERSONS IN FEDERATION OF BIH BY MUNICIPALITIES AND SEX - continued

| Općine/Municipalities | Spol/Sex | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kanton Sarajevo | svega/all žene/women | 152.394 69.644 | 150.451 68.767 | 152.576 70.226 | 156.488 73.513 | 159.636 76.124 |
| Centar Sarajevo | svega/all žene/women | 45.591 24.144 | 44.847 23.767 | 44.443 23.521 | 45.312 24.201 | 45.906 24.694 |
| Hadžići | svega/all žene/women | 4.913 1.853 | 5.026 1.920 | 5.246 2.014 | 5.336 2.131 | 5.528 2.304 |
| Iliča | svega/all žene/women | 24.095 9.477 | 23.602 9.254 | 24.216 9.647 | 25.295 10.513 | 25.951 11.053 |
| Ilijaš | svega/all žene/women | 4.300 1.470 | 3.905 1.432 | 4.072 1.511 | 4.254 1.617 | 4.270 1.733 |
| Novi Grad Sarajevo | svega/all žene/women | 29.501 12.142 | 29.853 12.292 | 30.616 12.762 | 30.838 13.162 | 31.342 13.622 |
| Novo Sarajevo | svega/all žene/women | 26.513 12.508 | 26.597 12.547 | 27.536 13.235 | 28.448 13.957 | 29.314 14.563 |
| Stari Grad Sarajevo | svega/all žene/women | 11.247 5.645 | 10.353 5.173 | 10.047 5.079 | 10.436 5.362 | 10.490 5.425 |
| Trnovo | svega/all žene/women | 290 126 | 302 125 | 325 131 | 381 139 | 398 147 |
| Vogošća | svega/all žene/women | 5.944 2.279 | 5.966 2.257 | 6.075 2.326 | 6.188 2.431 | 6.437 2.583 |
| Kanton 10 | svega/all žene/women | 10.906 4.547 | 10.869 4.591 | 10.956 4.676 | 11.235 4.898 | 11.293 4.980 |
| Bosansko Grahovo | svega/all žene/women | 187 68 | 208 74 | 226 73 | 228 79 | 225 81 |
| Drvar | svega/all žene/women | 1.008 363 | 1.034 420 | 1.038 439 | 1.054 441 | 1.020 433 |
| Glamoč | svega/all žene/women | 507 149 | 512 153 | 537 154 | 546 169 | 519 175 |
| Kupres | svega/all žene/women | 1.449 393 | 1.415 396 | 1.436 410 | 1.429 421 | 1.420 439 |
| Grad Livno | svega/all žene/women | 4.490 2.103 | 4.468 2.078 | 4.495 2.116 | 4.614 2.204 | 4.736 2.277 |
| Tomislavgrad | svega/all žene/women | 3.265 1.471 | 3.232 1.470 | 3.224 1.484 | 3.364 1.584 | 3.373 1.575 |

4. PREGLED PO KANTONIMA I OPĆINAMA
REVIEW BY CANTONS AND MUNICIPALITIES

4.3. NETO PLAĆE PO KANTONIMA I PODRUČJIMA KD BIH 2010
NET WAGES BY CANTONS AND BY SECTIONS KD BIH 2010

| Godina Year | Kanton/Canton | Ukupno Total | Područja/Sections | | | | | | | | | | | | | | | | | | KM |
|---------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
| Federacija BiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 928 | 899 | 1.015 | 677 | 1.691 | 917 | 630 | 694 | 894 | 545 | 1.363 | 1.652 | 839 | 1.075 | 613 | 1.323 | 954 | 1.284 | 732 | 1.064 |
| 2020 | | 956 | 912 | 1.054 | 693 | 1.691 | 931 | 657 | 712 | 888 | 521 | 1.399 | 1.655 | 805 | 1.054 | 627 | 1.356 | 982 | 1.335 | 720 | 1.092 |
| 2021 | | 996 | 934 | 1.076 | 742 | 1.718 | 948 | 696 | 738 | 913 | 550 | 1.479 | 1.710 | 856 | 1.125 | 680 | 1.384 | 1.013 | 1.389 | 714 | 1.129 |
| 2022 | | 1.114 | 1.019 | 1.245 | 859 | 1.830 | 1.034 | 808 | 861 | 1.047 | 671 | 1.628 | 1.769 | 1.035 | 1.293 | 904 | 1.504 | 1.120 | 1.490 | 858 | 1.259 |
| 2023 | | 1.261 | 1.143 | 1.453 | 986 | 1.978 | 1.141 | 940 | 973 | 1.179 | 757 | 1.906 | 1.894 | 1.169 | 1.463 | 1.073 | 1.693 | 1.251 | 1.655 | 980 | 1.369 |
| Unsko-sanski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 872 | 890 | 661 | 705 | 1.649 | 906 | 479 | 580 | 807 | 521 | 1.154 | 1.386 | 1.275 | 913 | 708 | 1.307 | 925 | 1.205 | 579 | 706 |
| 2020 | | 897 | 929 | 692 | 729 | 1.636 | 924 | 505 | 600 | 780 | 507 | 1.182 | 1.376 | 1.334 | 940 | 661 | 1.320 | 936 | 1.223 | 550 | 756 |
| 2021 | | 933 | 860 | 701 | 800 | 1.695 | 986 | 513 | 631 | 807 | 511 | 1.178 | 1.435 | 1.174 | 1.147 | 644 | 1.367 | 946 | 1.258 | 564 | 939 |
| 2022 | | 1.021 | 980 | 850 | 893 | 1.810 | 1.044 | 621 | 738 | 844 | 608 | 1.276 | 1.503 | 849 | 1.044 | 766 | 1.489 | 1.010 | 1.358 | 705 | 995 |
| 2023 | | 1.157 | 1.114 | 931 | 1.010 | 1.914 | 1.079 | 711 | 830 | 1.006 | 680 | 1.391 | 1.611 | 747 | 1.091 | 847 | 1.666 | 1.131 | 1.677 | 877 | 1.103 |
| Posavski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 808 | 367 | 438 | 580 | 1.735 | 849 | 650 | 543 | 631 | 437 | 1.286 | 1.290 | - | 724 | 1.286 | 1.146 | 890 | 1.096 | 394 | - |
| 2020 | | 847 | - | 432 | 625 | 1.738 | 880 | 649 | 610 | 710 | 434 | 1.422 | 1.300 | - | 735 | 1.458 | 1.183 | 924 | 1.154 | 384 | - |
| 2021 | | 897 | - | 436 | 697 | 1.760 | 934 | 569 | 638 | 743 | 419 | 1.407 | 1.333 | - | 822 | 1.036 | 1.217 | 994 | 1.159 | 388 | - |
| 2022 | | 1.025 | - | 554 | 913 | 1.828 | 1.022 | 646 | 742 | 791 | - | 1.587 | 1.711 | - | 1.111 | 1.186 | 1.330 | 1.107 | 1.296 | 548 | - |
| 2023 | | 1.153 | - | - | 1.062 | 2.085 | 1.074 | 716 | 818 | 852 | 638 | 1.615 | 1.901 | - | 1.162 | 1.365 | 1.545 | 1.263 | 1.347 | 660 | - |
| Tuzlanski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 824 | 797 | 982 | 651 | 1.696 | 919 | 583 | 597 | 693 | 511 | 1.161 | 1.333 | 740 | 1.012 | 581 | 1.236 | 793 | 1.255 | 786 | 931 |
| 2020 | | 863 | 835 | 1.053 | 675 | 1.674 | 933 | 583 | 626 | 708 | 527 | 1.224 | 1.325 | 779 | 924 | 613 | 1.282 | 825 | 1.371 | 819 | 934 |
| 2021 | | 906 | 860 | 1.077 | 718 | 1.693 | 896 | 625 | 668 | 704 | 521 | 1.406 | 1.357 | 865 | 1.072 | 674 | 1.306 | 839 | 1.485 | 824 | 1.014 |
| 2022 | | 1.022 | 902 | 1.239 | 843 | 1.808 | 995 | 761 | 784 | 778 | 683 | 1.671 | 1.425 | 919 | 1.133 | 876 | 1.458 | 956 | 1.532 | 917 | 1.078 |
| 2023 | | 1.161 | 996 | 1.445 | 955 | 1.939 | 1.134 | 884 | 905 | 888 | 831 | 1.910 | 1.607 | 1.007 | 1.213 | 967 | 1.623 | 1.085 | 1.749 | 1.061 | 1.220 |
| Zeničko-dobojski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 793 | 815 | 1.074 | 632 | 1.632 | 833 | 581 | 583 | 623 | 443 | 1.143 | 1.221 | 977 | 852 | 521 | 1.205 | 808 | 1.267 | 745 | 701 |
| 2020 | | 820 | 850 | 1.076 | 656 | 1.602 | 860 | 608 | 597 | 637 | 450 | 1.148 | 1.249 | 995 | 865 | 538 | 1.285 | 814 | 1.319 | 614 | 770 |
| 2021 | | 858 | 892 | 1.100 | 700 | 1.622 | 895 | 605 | 619 | 655 | 464 | 1.089 | 1.261 | 928 | 896 | 554 | 1.288 | 906 | 1.376 | 576 | 834 |
| 2022 | | 962 | 978 | 1.297 | 808 | 1.729 | 951 | 725 | 731 | 749 | 590 | 1.446 | 1.400 | 965 | 1.000 | 703 | 1.387 | 982 | 1.450 | 770 | 928 |
| 2023 | | 1.076 | 1.172 | 1.509 | 923 | 1.858 | 1.047 | 850 | 828 | 825 | 647 | 1.456 | 1.507 | 1.032 | 1.121 | 858 | 1.528 | 1.039 | 1.557 | 892 | 979 |
| Bosansko-podrinjski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 810 | 895 | - | 711 | 1.613 | 645 | 647 | 565 | 716 | 425 | 1.305 | 1.683 | - | - | 872 | 1.120 | 878 | 1.125 | 636 | 892 |
| 2020 | | 856 | 953 | - | 772 | 1.564 | 655 | 659 | 606 | 698 | 462 | 1.282 | 1.438 | - | - | 874 | 1.142 | 897 | 1.154 | 630 | 862 |
| 2021 | | 891 | 982 | - | 833 | 1.639 | 648 | 675 | 572 | 730 | 477 | 1.302 | 1.466 | - | - | 855 | 1.145 | 903 | 1.185 | 615 | 859 |
| 2022 | | 1.026 | 1.203 | - | 994 | 1.758 | 702 | 718 | 672 | 844 | 591 | 1.449 | 1.633 | - | - | 954 | 1.290 | 987 | 1.259 | 712 | 860 |
| 2023 | | 1.225 | 1.459 | - | 1.222 | 1.900 | 773 | 805 | 777 | 1.012 | 681 | 1.658 | 1.756 | - | - | 1.025 | 1.495 | 1.120 | 1.422 | 827 | 916 |
| Srednjobosanski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 759 | 1.006 | 1.036 | 586 | 1.526 | 792 | 508 | 648 | 727 | 477 | 909 | 1.406 | 490 | 762 | 748 | 1.205 | 821 | 1.144 | 435 | 616 |
| 2020 | | 774 | 873 | 1.087 | 603 | 1.495 | 813 | 538 | 647 | 728 | 453 | 879 | 1.457 | 502 | 754 | 718 | 1.253 | 848 | 1.138 | 434 | 685 |
| 2021 | | 799 | 943 | 1.062 | 651 | 1.520 | 842 | 576 | 649 | 739 | 517 | 889 | 1.570 | 517 | 890 | 495 | 1.265 | 870 | 1.199 | 448 | 693 |
| 2022 | | 893 | 993 | 1.156 | 745 | 1.643 | 911 | 676 | 749 | 789 | 632 | 1.026 | 1.546 | 637 | 1.344 | 607 | 1.369 | 960 | 1.290 | 587 | 759 |
| 2023 | | 1.030 | 1.083 | 1.361 | 889 | 1.778 | 1.018 | 751 | 824 | 884 | 681 | 1.098 | 1.521 | 821 | 1.560 | 747 | 1.574 | 1.145 | 1.432 | 643 | 820 |
| Hercegovačko-neretvanski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 1.011 | 713 | 458 | 842 | 1.802 | 970 | 541 | 655 | 1.220 | 622 | 1.524 | 1.615 | 658 | 701 | 679 | 1.301 | 921 | 1.260 | 543 | 1.076 |
| 2020 | | 1.029 | 708 | 455 | 743 | 1.808 | 979 | 562 | 656 | 1.235 | 573 | 1.468 | 1.730 | 650 | 650 | 659 | 1.339 | 971 | 1.303 | 593 | 1.024 |
| 2021 | | 1.080 | 717 | 451 | 810 | 1.833 | 1.007 | 638 | 700 | 1.284 | 596 | 1.527 | 1.859 | 699 | 675 | 677 | 1.403 | 999 | 1.318 | 650 | 1.032 |
| 2022 | | 1.198 | 837 | 570 | 973 | 1.946 | 1.049 | 747 | 805 | 1.517 | 695 | 1.577 | 1.795 | 817 | 995 | 929 | 1.499 | 1.102 | 1.436 | 846 | 1.200 |
| 2023 | | 1.327 | 927 | 549 | 1.056 | 2.113 | 1.125 | 839 | 903 | 1.690 | 766 | 2.022 | 1.887 | 1.066 | 1.381 | 1.122 | 1.652 | 1.220 | 1.520 | 1.061 | 1.278 |

4. PREGLED PO KANTONIMA I OPĆINAMA
 REVIEW BY CANTONS AND MUNICIPALITIES

4.3. NETO PLAĆE PO KANTONIMA I PODRUČJIMA KD BIH 2010 - nastavak
 NET WAGES BY CANTONS AND BY SECTIONS KD BIH 2010 - continued

| Godina Year | Kanton/Canton | Ukupno Total | Područja/Sections | | | | | | | | | | | | | | | | | | KM |
|----------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
| Zapadnohercegovački | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 861 | 474 | 922 | 902 | 1.611 | 951 | 718 | 687 | 683 | 428 | 1.559 | 1.806 | 839 | 1.138 | 874 | 1.172 | 892 | 1.185 | 490 | 497 |
| 2020 | | 873 | 481 | 923 | 899 | 1.602 | 1.001 | 794 | 674 | 686 | 443 | 1.568 | 1.644 | 911 | 1.178 | 992 | 1.211 | 918 | 1.221 | 489 | 497 |
| 2021 | | 892 | 490 | 920 | 959 | 1.611 | 1.052 | 806 | 697 | 694 | 493 | 1.584 | 1.441 | 925 | 1.129 | 942 | 1.217 | 938 | 1.220 | 475 | 539 |
| 2022 | | 1.002 | 584 | 1.132 | 1.061 | 1.673 | 1.120 | 947 | 811 | 787 | 569 | 1.626 | 1.431 | 891 | 1.222 | 1.076 | 1.346 | 1.061 | 1.257 | 605 | 586 |
| 2023 | | 1.130 | 607 | 1.246 | 1.209 | 1.863 | 1.179 | 1.348 | 897 | 869 | 632 | 1.655 | 1.830 | 896 | 1.334 | 1.255 | 1.515 | 1.197 | 1.308 | 672 | 578 |
| Kanton Sarajevo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 1.153 | 945 | 850 | 806 | 1.677 | 982 | 786 | 897 | 1.051 | 588 | 1.402 | 1.737 | 890 | 1.200 | 590 | 1.476 | 1.253 | 1.433 | 1.111 | 1.335 |
| 2020 | | 1.179 | 958 | 841 | 837 | 1.712 | 988 | 826 | 927 | 1.017 | 548 | 1.455 | 1.724 | 830 | 1.181 | 613 | 1.496 | 1.281 | 1.475 | 1.094 | 1.356 |
| 2021 | | 1.251 | 1.030 | 1.549 | 901 | 1.757 | 1.007 | 941 | 975 | 1.098 | 620 | 1.547 | 1.785 | 912 | 1.284 | 699 | 1.519 | 1.310 | 1.517 | 1.156 | 1.410 |
| 2022 | | 1.390 | 1.224 | 1.538 | 1.009 | 1.861 | 1.147 | 1.055 | 1.134 | 1.249 | 730 | 1.679 | 1.853 | 1.192 | 1.472 | 951 | 1.644 | 1.450 | 1.673 | 1.169 | 1.537 |
| 2023 | | 1.558 | 1.361 | 1.713 | 1.135 | 2.005 | 1.295 | 1.186 | 1.278 | 1.387 | 822 | 1.965 | 1.959 | 1.280 | 1.600 | 1.140 | 1.863 | 1.611 | 1.854 | 1.250 | 1.638 |
| Kanton 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 890 | 1.030 | 408 | 504 | 1.731 | 905 | 877 | 575 | 546 | 461 | 1.434 | 1.078 | - | 601 | 975 | 1.152 | 917 | 1.191 | 384 | - |
| 2020 | | 929 | 1.134 | - | 507 | 1.739 | 907 | 916 | 558 | 558 | 464 | 1.463 | 1.243 | - | 425 | 999 | 1.194 | 972 | 1.204 | 371 | - |
| 2021 | | 942 | 1.135 | - | 531 | 1.740 | 932 | 955 | 607 | 563 | 469 | 1.492 | 1.245 | 423 | 758 | 911 | 1.225 | 993 | 1.248 | 391 | 704 |
| 2022 | | 1.047 | 1.190 | 1.338 | 666 | 1.820 | 934 | 1.083 | 729 | 682 | 598 | 1.512 | 1.399 | - | 897 | 1.013 | 1.323 | 1.132 | 1.312 | 545 | 1.111 |
| 2023 | | 1.168 | 1.296 | 1.111 | 771 | 2.024 | 1.030 | 1.224 | 809 | 743 | 669 | 1.530 | 1.711 | - | 1.278 | 995 | 1.505 | 1.238 | 1.491 | 656 | 1.326 |

4. PREGLED PO KANTONIMA I OPĆINAMA

REVIEW BY CANTONS AND MUNICIPALITIES

4.4. BRUTO PLAĆE PO KANTONIMA I PODRUČJIMA KD BIH 2010

GROSS WAGES BY CANTONS AND BY SECTIONS KD BIH 2010

KM

| Godina Year | Kanton/Canton | Ukupno Total | Područja/Sections | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
| Federacija BiH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 1.427 | 1.369 | 1.561 | 1.022 | 2.642 | 1.400 | 951 | 1.054 | 1.369 | 824 | 2.131 | 2.593 | 1.293 | 1.675 | 934 | 2.054 | 1.475 | 1.998 | 1.123 | 1.648 |
| 2020 | | 1.472 | 1.389 | 1.623 | 1.046 | 2.641 | 1.422 | 994 | 1.087 | 1.360 | 788 | 2.191 | 2.602 | 1.241 | 1.641 | 957 | 2.108 | 1.518 | 2.086 | 1.103 | 1.683 |
| 2021 | | 1.543 | 1.444 | 1.653 | 1.126 | 2.763 | 1.494 | 1.071 | 1.138 | 1.401 | 831 | 2.324 | 2.701 | 1.314 | 1.758 | 1.043 | 2.157 | 1.571 | 2.159 | 1.111 | 1.748 |
| 2022 | | 1.724 | 1.570 | 1.891 | 1.304 | 2.956 | 1.591 | 1.237 | 1.323 | 1.610 | 1.027 | 2.556 | 2.797 | 1.613 | 2.023 | 1.399 | 2.348 | 1.741 | 2.310 | 1.321 | 1.949 |
| 2023 | | 1.959 | 1.769 | 2.223 | 1.501 | 3.225 | 1.756 | 1.443 | 1.504 | 1.823 | 1.160 | 3.002 | 2.996 | 1.826 | 2.294 | 1.680 | 2.656 | 1.954 | 2.573 | 1.522 | 2.129 |
| Unsko-sanski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 1.338 | 1.358 | 998 | 1.072 | 2.574 | 1.382 | 712 | 874 | 1.229 | 784 | 1.785 | 2.165 | 1.990 | 1.408 | 1.088 | 2.025 | 1.425 | 1.873 | 879 | 1.055 |
| 2020 | | 1.379 | 1.420 | 1.052 | 1.109 | 2.554 | 1.410 | 753 | 908 | 1.188 | 763 | 1.835 | 2.152 | 2.081 | 1.437 | 1.013 | 2.049 | 1.443 | 1.902 | 834 | 1.133 |
| 2021 | | 1.429 | 1.314 | 1.087 | 1.224 | 2.646 | 1.478 | 772 | 961 | 1.232 | 776 | 1.823 | 2.244 | 1.989 | 1.555 | 986 | 2.121 | 1.462 | 1.916 | 843 | 1.430 |
| 2022 | | 1.570 | 1.490 | 1.311 | 1.373 | 2.831 | 1.608 | 939 | 1.130 | 1.295 | 930 | 1.982 | 2.350 | 1.489 | 1.623 | 1.179 | 2.293 | 1.554 | 2.093 | 1.080 | 1.514 |
| 2023 | | 1.796 | 1.714 | 1.415 | 1.555 | 3.007 | 1.649 | 1.082 | 1.284 | 1.552 | 1.032 | 2.163 | 2.527 | 1.404 | 1.754 | 1.312 | 2.603 | 1.771 | 2.610 | 1.346 | 1.690 |
| Posavski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 1.236 | 536 | 646 | 876 | 2.698 | 1.288 | 983 | 814 | 955 | 650 | 2.002 | 2.012 | - | 1.105 | 2.007 | 1.766 | 1.367 | 1.697 | 583 | - |
| 2020 | | 1.297 | - | 638 | 951 | 2.701 | 1.337 | 978 | 922 | 1.076 | 642 | 2.234 | 2.026 | - | 1.123 | 2.282 | 1.820 | 1.413 | 1.790 | 572 | - |
| 2021 | | 1.378 | - | 643 | 1.066 | 2.738 | 1.431 | 854 | 967 | 1.131 | 619 | 2.201 | 2.083 | - | 1.262 | 1.604 | 1.889 | 1.532 | 1.775 | 569 | - |
| 2022 | | 1.580 | - | 825 | 1.407 | 2.848 | 1.572 | 969 | 1.125 | 1.206 | - | 2.497 | 2.684 | - | 1.728 | 1.839 | 2.071 | 1.715 | 1.990 | 828 | - |
| 2023 | | 1.790 | - | - | 1.655 | 3.262 | 1.656 | 1.087 | 1.266 | 1.304 | 983 | 2.546 | 2.985 | - | 1.859 | 2.137 | 2.408 | 1.960 | 2.068 | 1.008 | - |
| Tuzlanski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 1.260 | 1.201 | 1.501 | 979 | 2.651 | 1.402 | 876 | 902 | 1.048 | 770 | 1.807 | 2.085 | 1.127 | 1.566 | 882 | 1.913 | 1.218 | 1.957 | 1.206 | 1.416 |
| 2020 | | 1.322 | 1.263 | 1.615 | 1.017 | 2.616 | 1.427 | 877 | 948 | 1.068 | 795 | 1.908 | 2.074 | 1.190 | 1.429 | 917 | 1.987 | 1.270 | 2.145 | 1.260 | 1.425 |
| 2021 | | 1.381 | 1.364 | 1.612 | 1.082 | 2.650 | 1.452 | 942 | 1.011 | 1.064 | 769 | 2.196 | 2.135 | 1.329 | 1.674 | 1.032 | 2.030 | 1.298 | 2.230 | 1.268 | 1.599 |
| 2022 | | 1.558 | 1.411 | 1.853 | 1.269 | 2.822 | 1.537 | 1.152 | 1.193 | 1.176 | 1.026 | 2.618 | 2.243 | 1.405 | 1.755 | 1.357 | 2.275 | 1.481 | 2.310 | 1.406 | 1.654 |
| 2023 | | 1.780 | 1.551 | 2.161 | 1.452 | 3.002 | 1.719 | 1.348 | 1.388 | 1.345 | 1.259 | 3.015 | 2.537 | 1.537 | 1.895 | 1.528 | 2.548 | 1.690 | 2.646 | 1.652 | 1.914 |
| Zeničko-dobojski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 1.210 | 1.232 | 1.661 | 949 | 2.545 | 1.265 | 869 | 881 | 940 | 661 | 1.776 | 1.904 | 1.488 | 1.311 | 786 | 1.862 | 1.243 | 1.975 | 1.148 | 1.054 |
| 2020 | | 1.251 | 1.288 | 1.653 | 983 | 2.500 | 1.308 | 914 | 904 | 965 | 672 | 1.787 | 1.948 | 1.519 | 1.327 | 816 | 1.983 | 1.248 | 2.058 | 932 | 1.159 |
| 2021 | | 1.316 | 1.364 | 1.723 | 1.048 | 2.526 | 1.376 | 915 | 949 | 997 | 693 | 1.665 | 1.986 | 1.420 | 1.375 | 840 | 1.994 | 1.401 | 2.178 | 872 | 1.256 |
| 2022 | | 1.475 | 1.496 | 1.981 | 1.221 | 2.705 | 1.460 | 1.094 | 1.118 | 1.136 | 900 | 2.263 | 2.205 | 1.505 | 1.548 | 1.079 | 2.156 | 1.524 | 2.266 | 1.187 | 1.402 |
| 2023 | | 1.656 | 1.814 | 2.345 | 1.395 | 2.906 | 1.613 | 1.290 | 1.276 | 1.278 | 986 | 2.283 | 2.388 | 1.583 | 1.745 | 1.348 | 2.388 | 1.617 | 2.436 | 1.382 | 1.486 |
| Bosansko-podrinjski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 1.245 | 1.370 | - | 1.094 | 2.518 | 973 | 974 | 851 | 1.085 | 631 | 2.036 | 2.650 | - | - | 1.328 | 1.725 | 1.350 | 1.742 | 965 | 1.346 |
| 2020 | | 1.318 | 1.463 | - | 1.190 | 2.440 | 992 | 996 | 915 | 1.057 | 689 | 2.017 | 2.257 | - | - | 1.337 | 1.759 | 1.379 | 1.787 | 956 | 1.306 |
| 2021 | | 1.371 | 1.509 | - | 1.283 | 2.562 | 981 | 1.021 | 861 | 1.104 | 711 | 2.027 | 2.322 | - | - | 1.308 | 1.764 | 1.391 | 1.846 | 931 | 1.303 |
| 2022 | | 1.589 | 1.862 | - | 1.543 | 2.754 | 1.077 | 1.091 | 1.023 | 1.292 | 893 | 2.268 | 2.565 | - | - | 1.465 | 1.998 | 1.527 | 1.957 | 1.090 | 1.309 |
| 2023 | | 1.903 | 2.276 | - | 1.900 | 2.982 | 1.182 | 1.231 | 1.190 | 1.555 | 1.040 | 2.595 | 2.768 | - | - | 1.587 | 2.331 | 1.741 | 2.220 | 1.275 | 1.398 |
| Srednjobosanski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 1.146 | 1.538 | 1.602 | 868 | 2.372 | 1.200 | 754 | 951 | 1.102 | 718 | 1.411 | 2.192 | 735 | 1.132 | 1.150 | 1.860 | 1.262 | 1.769 | 651 | 917 |
| 2020 | | 1.178 | 1.325 | 1.719 | 888 | 2.323 | 1.232 | 806 | 979 | 1.106 | 680 | 1.406 | 2.275 | 766 | 1.122 | 1.094 | 1.937 | 1.305 | 1.793 | 651 | 1.026 |
| 2021 | | 1.227 | 1.437 | 1.716 | 967 | 2.363 | 1.304 | 868 | 1.041 | 1.136 | 788 | 1.364 | 2.457 | 777 | 1.379 | 748 | 1.956 | 1.338 | 1.870 | 671 | 1.038 |
| 2022 | | 1.366 | 1.529 | 1.861 | 1.106 | 2.558 | 1.415 | 1.033 | 1.155 | 1.218 | 980 | 1.584 | 2.422 | 964 | 2.084 | 926 | 2.124 | 1.482 | 2.016 | 893 | 1.138 |
| 2023 | | 1.584 | 1.661 | 2.203 | 1.324 | 2.775 | 1.581 | 1.150 | 1.280 | 1.369 | 1.053 | 1.715 | 2.378 | 1.262 | 2.444 | 1.144 | 2.451 | 1.783 | 2.256 | 989 | 1.245 |
| Hercegovačko-neretvanski | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 1.561 | 1.079 | 680 | 1.292 | 2.815 | 1.487 | 812 | 997 | 1.895 | 946 | 2.383 | 2.530 | 999 | 1.076 | 1.039 | 2.019 | 1.422 | 1.952 | 828 | 1.657 |
| 2020 | | 1.589 | 1.072 | 678 | 1.135 | 2.824 | 1.501 | 843 | 996 | 1.914 | 867 | 2.292 | 2.712 | 988 | 995 | 1.012 | 2.081 | 1.498 | 2.028 | 905 | 1.573 |
| 2021 | | 1.689 | 1.164 | 680 | 1.238 | 2.967 | 1.552 | 966 | 1.071 | 1.995 | 904 | 2.405 | 2.914 | 1.067 | 1.051 | 1.035 | 2.179 | 1.543 | 2.119 | 1.175 | 1.592 |
| 2022 | | 1.863 | 1.277 | 869 | 1.495 | 3.143 | 1.614 | 1.137 | 1.235 | 2.354 | 1.064 | 2.467 | 2.811 | 1.254 | 1.541 | 1.433 | 2.333 | 1.708 | 2.248 | 1.305 | 1.856 |
| 2023 | | 2.072 | 1.439 | 838 | 1.623 | 3.434 | 1.738 | 1.283 | 1.396 | 2.637 | 1.175 | 3.183 | 2.943 | 1.657 | 2.153 | 1.739 | 2.582 | 1.897 | 2.380 | 1.662 | 1.982 |

4. PREGLED PO KANTONIMA I OPĆINAMA

REVIEW BY CANTONS AND MUNICIPALITIES

4.4. BRUTO PLAĆE PO KANTONIMA I PODRUČJIMA KD BIH 2010 - nastavak

GROSS WAGES BY CANTONS AND BY SECTIONS KD BIH 2010 - continued

KM

| Godina Year | Kanton/Canton | Ukupno Total | Područja/Sections | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
| Zapadnohercegovački | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 1.319 | 709 | 1.409 | 1.387 | 2.492 | 1.452 | 1.099 | 1.046 | 1.031 | 645 | 2.411 | 2.830 | 1.288 | 1.768 | 1.346 | 1.803 | 1.361 | 1.830 | 728 | 746 |
| 2020 | | 1.340 | 721 | 1.412 | 1.391 | 2.478 | 1.535 | 1.215 | 1.024 | 1.039 | 670 | 2.427 | 2.673 | 1.402 | 1.829 | 1.532 | 1.866 | 1.402 | 1.890 | 723 | 746 |
| 2021 | | 1.393 | 956 | 1.403 | 1.545 | 2.493 | 1.618 | 1.430 | 1.070 | 1.063 | 740 | 2.457 | 2.228 | 1.424 | 1.701 | 1.456 | 1.876 | 1.435 | 1.869 | 707 | 809 |
| 2022 | | 1.550 | 868 | 1.742 | 1.654 | 2.594 | 1.725 | 1.473 | 1.250 | 1.209 | 857 | 2.525 | 2.231 | 1.370 | 1.849 | 1.684 | 2.081 | 1.633 | 1.947 | 914 | 967 |
| 2023 | | 1.745 | 909 | 1.899 | 1.870 | 2.899 | 1.820 | 2.067 | 1.376 | 1.341 | 965 | 2.570 | 2.867 | 1.378 | 2.089 | 1.955 | 2.358 | 1.851 | 2.040 | 1.016 | 994 |
| Kanton Sarajevo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 1.794 | 1.452 | 1.295 | 1.237 | 2.628 | 1.506 | 1.202 | 1.384 | 1.617 | 893 | 2.198 | 2.728 | 1.380 | 1.878 | 899 | 2.305 | 1.959 | 2.239 | 1.730 | 2.096 |
| 2020 | | 1.836 | 1.473 | 1.286 | 1.285 | 2.684 | 1.512 | 1.266 | 1.433 | 1.565 | 833 | 2.284 | 2.713 | 1.284 | 1.851 | 936 | 2.340 | 2.003 | 2.308 | 1.704 | 2.111 |
| 2021 | | 1.962 | 1.620 | 2.565 | 1.399 | 3.024 | 1.639 | 1.462 | 1.513 | 1.688 | 944 | 2.439 | 2.825 | 1.399 | 2.039 | 1.075 | 2.384 | 2.052 | 2.367 | 1.807 | 2.199 |
| 2022 | | 2.179 | 1.908 | 2.418 | 1.548 | 3.217 | 1.760 | 1.643 | 1.759 | 1.933 | 1.121 | 2.641 | 2.938 | 1.863 | 2.322 | 1.473 | 2.587 | 2.277 | 2.620 | 1.815 | 2.399 |
| 2023 | | 2.452 | 2.131 | 2.687 | 1.759 | 3.565 | 2.005 | 1.848 | 1.991 | 2.151 | 1.266 | 3.097 | 3.108 | 2.001 | 2.510 | 1.786 | 2.938 | 2.537 | 2.906 | 1.955 | 2.559 |
| Kanton 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 1.361 | 1.579 | 603 | 756 | 2.689 | 1.373 | 1.349 | 869 | 819 | 689 | 2.207 | 1.664 | - | 904 | 1.501 | 1.770 | 1.397 | 1.840 | 571 | - |
| 2020 | | 1.423 | 1.743 | - | 762 | 2.704 | 1.376 | 1.411 | 839 | 839 | 690 | 2.256 | 1.926 | - | 623 | 1.540 | 1.841 | 1.486 | 1.863 | 552 | - |
| 2021 | | 1.451 | 1.745 | - | 808 | 2.713 | 1.415 | 1.498 | 920 | 887 | 730 | 2.304 | 1.931 | 696 | 1.151 | 1.404 | 1.894 | 1.518 | 1.934 | 577 | 1.067 |
| 2022 | | 1.615 | 1.843 | 2.036 | 1.005 | 2.835 | 1.421 | 1.691 | 1.108 | 1.076 | 945 | 2.342 | 2.171 | - | 1.355 | 1.567 | 2.047 | 1.742 | 2.041 | 829 | 1.720 |
| 2023 | | 1.807 | 2.003 | 1.686 | 1.158 | 3.159 | 1.577 | 1.909 | 1.241 | 1.185 | 1.053 | 2.377 | 2.678 | - | 1.991 | 1.551 | 2.345 | 1.911 | 2.331 | 1.002 | 2.065 |

4. PREGLED PO KANTONIMA I OPĆINAMA

REVIEW BY CANTONS AND MUNICIPALITIES

4.5. NETO PLACE U FEDERACIJI BIH PO OPĆINAMA NET WAGES IN FEDERATION OF BIH BY MUNICIPALITIES

| Općine/Municipalities | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Federacija BiH/Federation of BiH | 928 | 956 | 996 | 1.114 | 1.261 |
| Unsko-sanski kanton | 872 | 897 | 933 | 1.021 | 1.157 |
| Grad Bihać | 1.014 | 1.043 | 1.091 | 1.195 | 1.361 |
| Bosanska Krupa | 865 | 883 | 902 | 982 | 1.122 |
| Bosanski Petrovac | 783 | 853 | 880 | 924 | 1.039 |
| Bužim | 750 | 766 | 785 | 867 | 1.002 |
| Grad Cazin | 753 | 767 | 789 | 876 | 989 |
| Ključ | 756 | 779 | 806 | 904 | 1.036 |
| Sanski Most | 789 | 808 | 849 | 958 | 1.124 |
| Velika Kladuša | 766 | 800 | 828 | 906 | 990 |
| Kanton Posavski | 808 | 847 | 897 | 1.025 | 1.153 |
| Domaljevac-Šamac | 616 | 610 | 641 | 725 | 789 |
| Odžak | 678 | 726 | 795 | 978 | 1.112 |
| Orašje | 924 | 960 | 996 | 1.101 | 1.238 |
| Tuzlanski kanton | 824 | 863 | 906 | 1.022 | 1.161 |
| Banovići | 911 | 979 | 1.017 | 1.157 | 1.318 |
| Čelić | 655 | 688 | 776 | 873 | 966 |
| Doboj Istok | 571 | 591 | 630 | 745 | 839 |
| Grad Gračanica | 631 | 649 | 689 | 815 | 943 |
| Grad Gradačac | 692 | 719 | 767 | 885 | 1.021 |
| Kalesija | 701 | 735 | 765 | 866 | 986 |
| Kladanj | 733 | 738 | 775 | 856 | 983 |
| Lukavac | 802 | 846 | 868 | 995 | 1.113 |
| Sapna | 914 | 973 | 1.017 | 1.116 | 1.270 |
| Grad Srebrenik | 715 | 726 | 752 | 883 | 1.035 |
| Teočak | 852 | 892 | 950 | 1.075 | 1.203 |
| Grad Tuzla | 965 | 1.016 | 1.074 | 1.179 | 1.332 |
| Grad Živinice | 777 | 791 | 811 | 928 | 1.024 |
| Zeničko-dobojski kanton | 793 | 820 | 858 | 962 | 1.076 |
| Breza | 961 | 970 | 955 | 1.071 | 1.223 |
| Doboj Jug | 683 | 717 | 705 | 789 | 893 |
| Kakanj | 1.025 | 1.087 | 1.110 | 1.216 | 1.349 |
| Maglaj | 711 | 739 | 795 | 891 | 1.005 |
| Olovo | 693 | 720 | 772 | 816 | 993 |
| Tešanj | 634 | 652 | 707 | 802 | 904 |
| Usora | 766 | 776 | 843 | 954 | 1.064 |
| Vareš | 828 | 858 | 866 | 1.146 | 1.389 |
| Grad Visoko | 646 | 663 | 700 | 797 | 889 |
| Zavidovići | 726 | 751 | 812 | 894 | 986 |
| Grad Zenica | 908 | 935 | 967 | 1.084 | 1.198 |
| Žepče | 658 | 677 | 720 | 810 | 890 |
| Bosansko-podrinjski kanton | 810 | 856 | 891 | 1.026 | 1.225 |
| Foča | 937 | 989 | 1.021 | 1.095 | 1.225 |
| Grad Goražde | 806 | 853 | 888 | 1.024 | 1.226 |
| Pale | 823 | 856 | 876 | 1.022 | 1.105 |

4. PREGLED PO KANTONIMA I OPĆINAMA
REVIEW BY CANTONS AND MUNICIPALITIES

4.5. NETO PLACE U FEDERACIJI BIH PO OPĆINAMA - nastavak
NET WAGES IN FEDERATION OF BIH BY MUNICIPALITIES - continued

| Općine/Municipalities | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Srednjobosanski kanton | 759 | 774 | 799 | 893 | 1.030 |
| Bugojno | 640 | 679 | 700 | 765 | 910 |
| Busovača | 772 | 799 | 800 | 885 | 1.022 |
| Dobretići | 1.045 | 1.052 | 1.046 | 1.184 | 1.374 |
| Donji Vakuf | 804 | 770 | 815 | 904 | 1.027 |
| Fojnica | 790 | 774 | 808 | 896 | 1.030 |
| Gornji Vakuf - Uskoplje | 673 | 691 | 731 | 841 | 978 |
| Jajce | 928 | 954 | 967 | 1.072 | 1.197 |
| Kiseljak | 710 | 729 | 763 | 875 | 981 |
| Kreševо | 877 | 923 | 930 | 1.060 | 1.180 |
| Novi Travnik | 786 | 805 | 855 | 974 | 1.136 |
| Travnik | 770 | 792 | 812 | 893 | 1.060 |
| Vitez | 717 | 714 | 723 | 819 | 916 |
| Hercegovačko-neretvanski kanton | 1.011 | 1.029 | 1.080 | 1.198 | 1.327 |
| Grad Čapljina | 838 | 877 | 912 | 986 | 1.090 |
| Čitluk | 675 | 691 | 731 | 852 | 953 |
| Jablanica | 970 | 1.006 | 1.039 | 1.168 | 1.270 |
| Konjic | 887 | 892 | 950 | 1.051 | 1.158 |
| Grad Mostar | 1.112 | 1.131 | 1.185 | 1.309 | 1.448 |
| Neum | 885 | 856 | 865 | 983 | 1.123 |
| Prozor | 947 | 985 | 1.022 | 1.137 | 1.244 |
| Ravno | 1.158 | 1.190 | 1.065 | 1.060 | 1.137 |
| Stolac | 823 | 851 | 839 | 944 | 1.080 |
| Zapadnohercegovački kanton | 861 | 873 | 892 | 1.002 | 1.130 |
| Grude | 1.022 | 1.019 | 1.041 | 1.124 | 1.222 |
| Grad Ljubuški | 925 | 909 | 907 | 1.029 | 1.154 |
| Posušje | 759 | 790 | 808 | 910 | 1.014 |
| Grad Široki Brijeg | 799 | 822 | 854 | 974 | 1.129 |
| Kanton Sarajevo | 1.153 | 1.179 | 1.251 | 1.390 | 1.558 |
| Centar Sarajevo | 1.365 | 1.381 | 1.456 | 1.590 | 1.776 |
| Hadžići | 908 | 952 | 1.031 | 1.133 | 1.206 |
| Ilići | 960 | 962 | 1.038 | 1.182 | 1.305 |
| Ilijaš | 703 | 730 | 760 | 868 | 991 |
| Novi Grad Sarajevo | 996 | 1.012 | 1.069 | 1.231 | 1.434 |
| Novo Sarajevo | 1.290 | 1.324 | 1.397 | 1.520 | 1.700 |
| Stari Grad Sarajevo | 1.143 | 1.215 | 1.309 | 1.479 | 1.623 |
| Trnovo | 1.010 | 1.018 | 1.088 | 1.205 | 1.254 |
| Vogošća | 822 | 880 | 959 | 1.101 | 1.246 |
| Kanton 10 | 890 | 929 | 942 | 1.047 | 1.168 |
| Bosansko Grahovo | 1.163 | 1.198 | 922 | 1.074 | 1.208 |
| Drvar | 677 | 694 | 728 | 847 | 928 |
| Glamoč | 671 | 700 | 728 | 890 | 1.027 |
| Kupres | 1.019 | 1.104 | 1.106 | 1.175 | 1.253 |
| Grad Livno | 953 | 997 | 1.022 | 1.135 | 1.269 |
| Tomislavgrad | 806 | 820 | 834 | 941 | 1.062 |

4. PREGLED PO KANTONIMA I OPĆINAMA

REVIEW BY CANTONS AND MUNICIPALITIES

4.6. BRUTO PLAĆE U FEDERACIJI BIH PO OPĆINAMA GROSS WAGES IN FEDERATION OF BIH BY MUNICIPALITIES

| Općine/Municipalities | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Federacija BiH/Federation of BiH | 1.427 | 1.472 | 1.543 | 1.724 | 1.959 |
| Unsko-sanski kanton | 1.338 | 1.379 | 1.429 | 1.570 | 1.796 |
| Grad Bihać | 1.566 | 1.613 | 1.678 | 1.844 | 2.125 |
| Bosanska Krupa | 1.324 | 1.355 | 1.387 | 1.512 | 1.736 |
| Bosanski Petrovac | 1.195 | 1.304 | 1.343 | 1.418 | 1.605 |
| Bužim | 1.138 | 1.164 | 1.193 | 1.317 | 1.558 |
| Grad Cazin | 1.147 | 1.169 | 1.202 | 1.337 | 1.522 |
| Ključ | 1.154 | 1.191 | 1.233 | 1.392 | 1.606 |
| Sanski Most | 1.208 | 1.239 | 1.307 | 1.476 | 1.742 |
| Velika Kladuša | 1.166 | 1.221 | 1.255 | 1.392 | 1.524 |
| Kanton Posavski | 1.236 | 1.297 | 1.378 | 1.580 | 1.790 |
| Domaljevac-Šamac | 930 | 924 | 974 | 1.106 | 1.208 |
| Odžak | 1.032 | 1.109 | 1.207 | 1.502 | 1.721 |
| Orašje | 1.417 | 1.476 | 1.541 | 1.704 | 1.930 |
| Tuzlanski kanton | 1.260 | 1.322 | 1.381 | 1.558 | 1.780 |
| Banovići | 1.386 | 1.496 | 1.496 | 1.707 | 1.944 |
| Čelić | 994 | 1.042 | 1.179 | 1.344 | 1.494 |
| Doboj Istok | 858 | 890 | 949 | 1.134 | 1.291 |
| Grad Gračanica | 949 | 978 | 1.045 | 1.229 | 1.428 |
| Grad Gradačac | 1.040 | 1.082 | 1.155 | 1.346 | 1.557 |
| Kalesija | 1.062 | 1.110 | 1.165 | 1.322 | 1.519 |
| Kladanj | 1.104 | 1.113 | 1.202 | 1.326 | 1.522 |
| Lukavac | 1.228 | 1.298 | 1.314 | 1.510 | 1.705 |
| Sapna | 1.391 | 1.485 | 1.554 | 1.703 | 1.952 |
| Grad Srebrenik | 1.085 | 1.103 | 1.165 | 1.350 | 1.596 |
| Teočak | 1.297 | 1.364 | 1.453 | 1.653 | 1.863 |
| Grad Tuzla | 1.490 | 1.572 | 1.648 | 1.813 | 2.057 |
| Grad Živinice | 1.185 | 1.208 | 1.241 | 1.414 | 1.573 |
| Zeničko-dobojski kanton | 1.210 | 1.251 | 1.316 | 1.475 | 1.656 |
| Breza | 1.475 | 1.488 | 1.465 | 1.656 | 1.900 |
| Doboj Jug | 1.030 | 1.084 | 1.087 | 1.218 | 1.383 |
| Kakanj | 1.589 | 1.678 | 1.745 | 1.873 | 2.092 |
| Maglaj | 1.073 | 1.117 | 1.211 | 1.352 | 1.530 |
| Olovo | 1.003 | 1.049 | 1.130 | 1.196 | 1.449 |
| Tešanj | 962 | 991 | 1.081 | 1.223 | 1.387 |
| Usora | 1.155 | 1.185 | 1.287 | 1.470 | 1.641 |
| Vareš | 1.268 | 1.313 | 1.320 | 1.760 | 2.160 |
| Grad Visoko | 978 | 990 | 1.046 | 1.209 | 1.339 |
| Zavidovići | 1.106 | 1.143 | 1.228 | 1.343 | 1.525 |
| Grad Zenica | 1.395 | 1.438 | 1.495 | 1.680 | 1.864 |
| Žepče | 988 | 1.021 | 1.097 | 1.226 | 1.344 |
| Bosansko-podrinjski kanton | 1.245 | 1.318 | 1.371 | 1.589 | 1.903 |
| Foča | 1.437 | 1.520 | 1.568 | 1.691 | 1.899 |
| Grad Goražde | 1.240 | 1.313 | 1.366 | 1.587 | 1.906 |
| Pale | 1.250 | 1.306 | 1.337 | 1.568 | 1.711 |

4. PREGLED PO KANTONIMA I OPĆINAMA
REVIEW BY CANTONS AND MUNICIPALITIES

4.6. BRUTO PLACE U FEDERACIJI BIH PO OPCINAMA - nastavak
GROSS WAGES IN FEDERATION OF BIH BY MUNICIPALITIES - continued

| Općine/Municipalities | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Srednjobosanski kanton | 1.146 | 1.178 | 1.227 | 1.366 | 1.584 |
| Bugojno | 978 | 1.035 | 1.062 | 1.150 | 1.376 |
| Busovača | 1.177 | 1.221 | 1.225 | 1.360 | 1.580 |
| Dobretići | 1.614 | 1.625 | 1.666 | 1.886 | 2.145 |
| Donji Vakuf | 1.216 | 1.158 | 1.228 | 1.376 | 1.572 |
| Fojnica | 1.207 | 1.180 | 1.229 | 1.368 | 1.575 |
| Gornji Vakuf - Uskoplje | 1.009 | 1.027 | 1.094 | 1.262 | 1.478 |
| Jajce | 1.417 | 1.457 | 1.518 | 1.687 | 1.861 |
| Kiseljak | 1.076 | 1.108 | 1.162 | 1.337 | 1.523 |
| Kreševo | 1.348 | 1.420 | 1.449 | 1.633 | 1.825 |
| Novi Travnik | 1.208 | 1.237 | 1.311 | 1.498 | 1.756 |
| Travnik | 1.159 | 1.204 | 1.240 | 1.355 | 1.620 |
| Vitez | 1.058 | 1.084 | 1.139 | 1.269 | 1.427 |
| Hercegovačko-neretvanski kanton | 1.561 | 1.589 | 1.689 | 1.863 | 2.072 |
| Grad Čapljina | 1.280 | 1.342 | 1.402 | 1.522 | 1.692 |
| Čitluk | 1.027 | 1.048 | 1.121 | 1.310 | 1.469 |
| Jablanica | 1.491 | 1.548 | 1.609 | 1.812 | 1.973 |
| Konjic | 1.362 | 1.371 | 1.464 | 1.613 | 1.789 |
| Grad Mostar | 1.724 | 1.755 | 1.869 | 2.045 | 2.270 |
| Neum | 1.360 | 1.313 | 1.332 | 1.518 | 1.745 |
| Prozor | 1.437 | 1.503 | 1.556 | 1.732 | 1.904 |
| Ravno | 1.793 | 1.842 | 1.661 | 1.648 | 1.765 |
| Stolac | 1.254 | 1.303 | 1.287 | 1.458 | 1.664 |
| Zapadnohercegovački kanton | 1.319 | 1.340 | 1.393 | 1.550 | 1.745 |
| Grude | 1.574 | 1.570 | 1.604 | 1.736 | 1.889 |
| Grad Ljubuški | 1.418 | 1.396 | 1.393 | 1.592 | 1.788 |
| Posušje | 1.156 | 1.205 | 1.241 | 1.398 | 1.555 |
| Grad Široki Brijeg | 1.222 | 1.261 | 1.366 | 1.510 | 1.745 |
| Kanton Sarajevo | 1.794 | 1.836 | 1.962 | 2.179 | 2.452 |
| Centar Sarajevo | 2.132 | 2.160 | 2.285 | 2.498 | 2.797 |
| Hadžići | 1.405 | 1.468 | 1.605 | 1.776 | 1.887 |
| Iliđa | 1.483 | 1.486 | 1.609 | 1.840 | 2.037 |
| Iljaš | 1.070 | 1.109 | 1.194 | 1.325 | 1.525 |
| Novi Grad Sarajevo | 1.542 | 1.567 | 1.667 | 1.917 | 2.242 |
| Novo Sarajevo | 2.012 | 2.069 | 2.217 | 2.422 | 2.725 |
| Stari Grad Sarajevo | 1.780 | 1.897 | 2.081 | 2.317 | 2.539 |
| Trnovo | 1.558 | 1.577 | 1.684 | 1.872 | 1.956 |
| Vogošča | 1.261 | 1.353 | 1.471 | 1.669 | 1.905 |
| Kanton 10 | 1.361 | 1.423 | 1.451 | 1.615 | 1.807 |
| Bosansko Grahovo | 1.789 | 1.848 | 1.415 | 1.657 | 1.875 |
| Drvar | 1.029 | 1.057 | 1.129 | 1.291 | 1.421 |
| Glamoč | 1.013 | 1.058 | 1.114 | 1.372 | 1.567 |
| Kupres | 1.563 | 1.699 | 1.713 | 1.832 | 1.957 |
| Grad Livno | 1.459 | 1.531 | 1.567 | 1.742 | 1.956 |
| Tomislavgrad | 1.228 | 1.250 | 1.287 | 1.456 | 1.654 |



9 771512 740005